



CRNA GORA

PRIVREDNI SUD U PODGORICI

CENTRALNI REGISTAR

U Podgorici, dana 14.01.2011.god.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, regulator Irena Knežević, na osnovu člana 83 i 84 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog Registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), rješavajući po prijavi za registraciju osnivanja **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AUTOTECHNICA MONTENEGRO"** **PODGORICA** broj 170537 od 14.01.2011.god. podnosioca

Ime i prezime: Vladimir Knežević

dana 14.01.2011.god. donosi

RJEŠENJE

Registruje se osnivanje **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AUTOTECHNICA MONTENEGRO"** **PODGORICA**, VAKA ĐUROVIĆA B.B. **PODGORICA** - registarski broj **5-0595345/ 001**

Sastavni dio Rješenja je i izvod iz Centralnog Registra Privrednog Suda.

Obrazloženje


Odlučujući po prijavi za upis osnivanja **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AUTOTECHNICA MONTENEGRO"**, utvrđeno je da su ispunjeni uslovi iz čl. 83 i 84 Zakonom o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i čl. 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08) za osnivanje **AUTOTECHNICA MONTENEGRO**, pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

Registrator

Irena Knežević

Pravna pouka: Rješenje je konačno.
Protiv njega se može pokrenuti upravni spor
tužbom u tri primjerka pred Upravnim sudom CG,
u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

14.1.2011



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj 5-0595345/ 001
Matični broj 02817845

Datum registracije: 14.01.2011

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AUTOTECHNICA MONTENEGRO" PODGORICA

Datum zaključivanja ugovora: 14.01.2011

Datum donošenja Statuta: 14.01.2011

Datum izmjene Statuta:

Adresa obavljanja djelatnosti: VAKA ĐUROVIĆA B.B.

Mjesto: PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: VAKA ĐUROVIĆA B.B.

Sjedište: PODGORICA

Pretežna djelatnost: 71100 Iznajmljivanje automobila

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

x da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena x privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći x strani mješoviti

Upisani kapital: 3,000.00€

(Novčani 3,000.00 , nenovčani .00)

Osnivači

Ime i prezime/Naziv:

AUTOHELLAS S.A

Adresa:

VILTANOTI STR. KATO 145 64. ATINA

Registarski broj: 851/06/B/86/43

Udio: 100%

Uloga: Osnivač

Lica u društvu

Ime i prezime:

Georgios Asimakis

Ovlašćeni zastupnik -

ima izvršni direktor po Zakonu, uz ovlaštenje da samostalno i jedino raspolaze novčanim sredstvima Društva)

Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Vladimir Knežević

Izvršni direktor - ograničeno

društvo sa ograničenom odgovornošću

direktora na bilo kom području poslovanja, a ne može biti ovlašten za

potpis ovlaštenog zastupnika društva, i ne može osim u sledećim

slučajevima kada izvršni direktor samostalno zastupa društvo: -

zastupanje društva pred državnim i bilo kojim organima (opštinskim, poreskim, sudskim i td.).-Zastupanje društva pred društvima koji pružaju komunalne usluge (telefon, internet, grejanje, električna enegrgija i sl.))

Kolektivno- (Uz potpis ovlašćenog zastupnika društva)

Izdato 17.01.2011.god.

REGISTRATOR

Irena Knežević





7x taksene markice
3x okrugli pečat Republike
Grčke, Ministarstvo
pravde i ljudskih prava,
Olga Fotopoulou -
Hatzizahariou, Notar,
solonos 47, Atina

Notar, Olga Fotopoulou Hatzizahariou
Solonos 42, Atina 10672, tel. nečitko

Broj 33943

SPECIJALNO OVLAŠĆENJE

U mjestu Kifisia u oblasti Atici, danas četvrtog (4) novembra, god. dvije hiljade desete (2010), na dan četvrtak, u kancelarije kompanije „ Autohellas ATEE“ , koje se nalaze u ul. Viltanioti, br. 31, gdje sam pozvana i gdje sam došla radi potpisivanja ovog ovlašćenja, pristupio je predamnom, notarom u Atini, Olgom Fotopoulou - Hatzizahariou, koja imam sjedište u Atini u ulici : Solonos 47, posjednica poreskog br. PIB : AFM 011672473, i koja sam obveznica poreske službe DOY: D Atina, i koja sam članica notarske kompanije pod nazivom : ETAIREIA

AUTOHELLAS ANONIMOS TOURISTIKI KAI EMBORIKI ETAIREIA (AUTOHELLAS ANONIMNA TURISTIČKA I TRGOVAČKA KOMPANIJA), sa skraćenim nazivom : HERTZ, (OTOELLAS anonimos touristiki kai emboriki etaireia kai ton diakritiko titlo HERTZ (sa skraćenim nazivom HERTZ)) koja ima sjedište u u mjestu Kifisia u oblasti Atici, u ulici Viltanioti br.31. Navedena kompanija je upisana u registar anonimnih kompanija okruga Peiraios-a (sada u registru za A.E. – EPE) (Tom za A.D. i D.O.O.), čija se kopija pridodaje u prilogu mog ugovora pod. Br. 33378 /2009. Konačno, u prilogu mog ugovora pod. Br. 33888 /2010 pridodaje se kodifikovani statut kompanije sa ovjerom-službenim pregledom.21.7.2010.

Gospodin koji je pristupio predamnom u ovom svojstvu a nakon relevantne odluke koja je donijeta na zasijedanju



STALNI LJUDSKI TUMAČ

Božica Mijatović
ime i prezime

za srpski jezik,
postavljen rješenjem ministra pravde Crne Gore
broj: 03-110-2/95 od 10.04. '95, potvrđujući da
je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose _____ €.

U Podgorici, dana 12.11.2010

Božica Mijatović
Potpis

УСТАВНИ СУДСКИ ТУМАЧ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК
ВЕЋНА ХРВАТИН
ПОДГОРИЦА



njenog upravnog Savjeta dana 15. 10.2010 a kopija njenih zapisnika se pridodaje u prilogu mog ugovora pod br 33943/2010, je zatražio da se sastavi ovo ovlašćenje, kojim izjavljuje da odredjuje za specijalnog ovlašćenika, predstavnika i zastupnika kompanije - koju on predstavlja, Igora Martinovića!

„AUTOTECHNICA MONTENEGRO DOO“, sa sjedištem u Podgorici, Crna Gora, u ul. Vada Đurovića bb, 81000 Podgorica, Crna Gora i čija je glavna svrha iznajmljivanje automobila i lakih kamiona. U ovom cilju, da predstavlja kompaniju nalogodavca pred svakom vlašću Crne Gore u kojoj se formira ova kompanija da potpisuje svaki dokumenat koji se zatraži, ugovorni ili ne, preduzimajući svaku radnju koja je potrebna za zakonito oformljenje kompanije, pa čak i ako se ta radnja ne predviđa izričito u ovom dokumentu.

Gospodin koji je pristupio predamnom u ovom svojstvu odobrava i priznaje sve radnje, i svaki čin svog opunomoćenika u vezi sa izvršavanjem navedenog naloga i ovlašćenja kao zakonski punovažeće, pravosnažne i nepovredive.

Kao potvrda naprijed navedenog sastavljen je ovaj ugovorni akt u dva (2) primjerka, a za koje sam naplatila državnu taksu i svoj troškovnik ... Eura i kojeg sam pročitala jasno i glasno Gospodinu koji je pristupio predamnom i pošto je on potvrdio u potpunosti njegov sadržaj, on i ja, notar, smo ga potpisali shodno zakonu.

Nalogodavac - Gospodin koji je pristupio predamnom: - potpis

Slijedi logotip : prava ovog ugovora su naplaćena po originalu .

U Atini, danas, Notar- potpis

Okrugli pečat republike Grčke, ministarstvo pravde i ljudskih prava, Olga Fotopoulou -Hatzizahariou, notar, Atina

Notar – Olga Fotopoulou -Hatzizahariou, notar, Solonos 47, Atina –potpis

Logotip : tačan prepis originala

Okrugli pečat republike Grčke, ministarstvo pravde i ljudskih prava, Olga Fotopoulou -Hatzizahariou, notar, Atina



STALNI SUDSKI TUMAČ

Korun Mrganja

ime i prezime

za srpski jezik,
po datljen rjesenjem ministara pravde Crne Gore
broj: 03-110-2/95 od 10.04.'95, potvrđajem da
je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose — €.

U Beogradu, dana 12.11.2010



Bea Mrganja



Slijedi pečat ovjere :

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Zemlja: Grčka
2. potpisan od strane notara Olga Fotopoulou -Hatzizahariou
3. u svojstvu notara u Atini
4. snabdeven pečatom matične službe opštine notar u Atini
- Potvrđuje se
5. u Atini 6. 05. 11. 2010.
7. od strane : javno tužilaštvo prvostepenog suda u Atini
8. pod brojem 2323/10
9. Pečat Vlahou
10. Potpis svojeručni Athanasia

(okrugli pečat) Republike Grčke javno tužilaštvo prvostepenog suda u Atini



* sve četiri strane su povezane okruglim pečatom Republike Grčke, ministarstvo pravde, Olga Fotopoulou -Hatzizahariou, notar, Atina

* okrugli pečat Republike Grčke, javno tužilaštvo prvostepenog suda u Atini – na svakoj strani.



STALNI SUDSKI TUMAČ

Vesna Hrvatin

ime i prezime

70 grčki jezik,

postavljen rješenjem Ministarstva pravde Crne Gore
broj: 03-110-2/95 od 10.04.'95, potvrđujem da
ovaj prevod vjeran originalu.



broj iznose _____ €.

Podgorica, dana 12.11.2010

Bea

[Signature]

Pечат

Потпис



CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI
Broj dosije-a: 170537

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Vladimir Knežević dostavio-la dokument za upis u registar doo društva naziva **AUTOTECHNICA MONTENEGRO**, registarski broj sa sledećim priložima:

Taksa za sud
Statut društva
Odluka o osnivanju društva
Obrazac
Punomoćje
Taksa za službeni list
Potvrda iz banke

Dokumentacija je podnijeta dana 14.01.2011.god.

Podgorica, dana 14.01.2011.god.



KONTROLNIK



PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 14.01.2011. god.

OGLAS ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 14.01.2011, pod registarskim brojem 5-0595345/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AUTOTECHNICA MONTENEGRO" PODGORICA, VAKA ĐUROVIĆA B.B. PODGORICA. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 14.01.2011, a datum usvajanja Statuta je 14.01.2011. Lica u društvu su: AUTOHELLAS S.A Osnivač, KNEŽEVIĆ VLADIMIR Izvršni direktor, ASIMAKIS GEORGIOS Ovlašćeni zastupnik. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

EX-0111
14-01-11

Registrator

Irena Knežević

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Formular za registraciju osnivanja / promjene podataka

POČETNA REGISTRACIJA [X]
PROMJENA PODATAKA []

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

☐ KD ☐ AD ☒ DOO ☐ OD
☐ NVO ☐ Ustanova ☐ Zadruga ☐ Ostali
NASTANAK: ☐ osnivanjem ☐ spajanjem ☐ podjelom ☐ na drugi način

PUNI NAZIV:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „AUTOTECHNICA
MONTENEGRO“ PODGORICA

Skraćeni naziv:

„AUTOTECHNICA MONTENEGRO“ DOO PODGORICA

Rok na koji se društvo osniva:

NEOGRANIČEN

Matični broj:

Registarski broj:

*popunjava se kad je registracija promjene podataka

Podaci o Statutu:

Datum donošenja:
14.01.2011. godine

Datum izmjena:

Podaci o Ugovoru/odluci o
osnivanju:Datum zaključenja/donošenja:
14.01.2011. godine

Datum dopuna:

ADRESA UPRAVE

Mjesto

Sjedište:

Podgorica

Ulica i broj:

Vaka Djurovica bb

ADRESA ZA
PRIJEM
SLUŽBENE
POŠTE:

Mjesto

Podgorica

Vaka Djurovica bb

Ulica i broj

*popunjava se ako je drugačije od adrese uprave

Rezervisani naziv

Broj i datum potvrde o rezervisanom
nazivu:

*popunjava se ukoliko je izvršena rezervacija

Prijava se podnosi preko:



Zastupnika



Punomoćnika

Broj i datum potvrde upisa ovlaštenog podnosioca

Elektronska prijava

*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime:

Vladimir Knežević

Jedinstveni
matični broj

Po

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Klečević Vladimir

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Pretežna djelatnost:

7	1	1	0	0
---	---	---	---	---

Iznajmljivanje automobila

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

☒ da ☐ ne

Oblik svojine:

☐ bez oznake svojine ☐ društvena ☒ privatna ☐ zadružna ☐ dva ili više oblika svojine ☐ državna

Porijeklo kapitala:

☐ bez oznake projekla kapitala ☐ domaći ☒ strani ☐ mješoviti

Podaci o osnovnom kapitalu:

Ukupan osnovni kapital:

3.000,00€

novčani+nenovčani

☐ novčani iznos: 3.000,00€☐ nenovčani iznos:

*podaci o kapitalu se unose u eurima

Promjene osnovnog kapitala (povećanje/smanjenje):

☐ Povećanje Novčani ☐ Iznos☐ Smanjenje Nenovčani ☐ Iznos

*popunjava se u slučaju promjene osnovnog kapitala

Ukupan osnovni kapital nakon izmjena:

Iznos

novčani+nenovčani

Naveći broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti
kojim se odobrava prospekt
za javnu ponudu akcija:Rješenje priloženo DA ☐ NE ☐

*popunjava se samo za AD

Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost
emisije:

Naveći broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje priloženo DA ☐ NE ☐

*popunjava se samo za AD

Potvrda registratora:

M.P.

2

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Podaci o promjeni/Vrsta promjene:

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ promjena oblika organizovanja | ☐ promjena oblika svojine | ☐ promjena oblika i organizovanja svojine |
| ☐ promjena oblika organizovanja i porijekla kapitala | ☐ promjena oblika organizovanja, svojine i porijekla kapitala | ☐ promjena oblika, svojine i porijekla kapitala |
| ☐ sprovedjenje likvidacije | ☐ otvoren postupak stečaja | ☐ uskladjivanje sa zakonom |
| ☐ promjena naziva (firme) | ☐ promjena sjedišta i adrese | ☐ promjena u povezivanju jedinica razvrstavanja |
| ☐ promjena pretežne djelatnosti | ☐ promjena u vršenju spoljno-trgovinske djelatnosti | ☐ promjena ostalih podataka |
| ☐ tehnička korekcija | ☐ prestanak likvidacijom | ☐ prestakom stečajem |
| ☐ prestankom pripajanjem | ☐ prestankom spajanjem | ☐ prestanak podjelom |
| ☐ na drugi način | | |

Kontakt:

Telefon: + 382

 /

Fax: + 382

 /

Elektronska adresa E-mail:

Adresa internet strane: www.

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

* pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Podaci o osnivačima:

Status: ☒ Osnivač ☐ Član DOO ☐ Akcionar ☐ Ortak

☐ Komanditor ☐ Komplementar ☐ Zadrugar ☐ Drugo

*unisati status

Poslovno ime/ **AUTOHELLAS S.A**

Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:**Matični broj**

jedinstveni

matični broj:

Udio: **100** %

*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

Potvrda registratora:

M.P.

3

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Status: ☐ Osnivač ☐ Član DOO ☐ Akcionar ☐ Ortak

☐ Komanditor ☐ Komplementar ☐ Zadrugar ☐ Drugo

*upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto

Država

Matični broj/
jedinstveni
matični broj:

Ulica

Broj

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: %

*akcionar ne popunjava podatke o udijelu

Status: ☐ Osnivač ☐ Član DOO ☐ Akcionar ☐ Ortak

☐ Komanditor ☐ Komplementar ☐ Zadrugar ☐ Drugo

* upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto

Država

Matični broj/
jedinstveni
matični broj:

Ulica

Broj

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: %

*akcionar ne popunjava podatke o udijelu

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

4

*potpis i pečat registratora

Podaci o direktoru i/ili organima upravljanja

Naziv organa upravljanja☐ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

Predsjednik organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:☐ neograničena☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:☐ Pojedinačno☐ Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim
odborima i položaji u
drugim društvima:Mjesto registracije tih
društava (ako nije u Crnoj
Gori):

IZJAVA:

Potvrda registratora:

M.P.

5

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P. _____

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Direktor

Ime i prezime: _____

Vladimir Knežević

Jedinstveni matični _____

Adresa: _____

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____

Knežević Vladimir

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

Izvršni direktor Društva zastupa društvo sa ograničenim ovlašćenjima, odnosno potpis izvršnog direktora na bilo kom ugovoru i dokumentu punovažan je samo uz potpis ovlašćenog zastupnika društva, i ne može osim u sledećim slučajevima kada izvršni direktor samostalno zastupa društvo:

- zastupanje društva pred državnim i bilo kojim drugim organima (opštinskim, poreskim, sudskim i td)
- zastupanje društva pred društvima koja pružaju komunalne usluge (telefon, internet, grejanje, električna energija i sl)

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:☐

Pojedinačno

☒

Kolektivno

sa _____

*upisati sa kim ako je kolektivno

☐

Predsjednikom organa upravljanja

☐

Članovima organa upravljanja

☐

Sekretarom društva

☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Sekretar društva*

Ime i prezime: _____

Jedinstveni matični broj: _____

Adresa: _____

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____

*potpis

Ovlašćenja u prometu:☐

neograničena

☐

ograničena

*Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potvrda registratora: _____

M.P. _____

6

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

☐ Pojedinačno ☐ Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

☐ Predsjednikom organa upravljanja

☐ Članovima organa upravljanja

☐ Direktorom društva

☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Revizor društva[†]

Poslovno ime /
Ime i prezime:

Matični broj
/jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

☐ neograničena ☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

☐ Pojedinačno ☐ Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

☐ Predsjednikom organa upravljanja

☐ Članovima organa upravljanja

☐ Direktorom društva

[†] Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registratora:

M.P.

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

☐ Sekretarom društva

☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim
odborima i položaji u
drugim društvima:

Mjesto registracije tih
društava (ako nije u Crnoj
Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

☐

neograničena

☐

ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

☐

Pojedinačno

☐

Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

☐

Predsjednikom organa upravljanja

☐

Članovima organa upravljanja

☐

Direktorom društva

☐

Sekretarom društva

☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim
odborima i položaji u
drugim društvima:

Mjesto registracije tih
društava (ako nije u Crnoj
Gori):

Potvrda registratora:

M.P.

8

*potpis i pečat registratora

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Član organa upravljanja

Ime i prezime: _____

Jedinstveni matični broj: _____

Adresa: _____

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

☐

neograničena

☐

ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

☐

Pojedinačno

☐

Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

☐

Predsjednikom organa upravljanja

☐

Članovima organa upravljanja

☐

Direktorom društva

☐

Sekretarom društva

☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim
odborima i položaji u
drugim društvima:

Mjesto registracije tih
društava (ako nije u Crnoj
Gori):

Potvrda registratora: _____

M.P.

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

PODACI O DRUGIM ZASTUPNICIMA

Ime i prezime:

Georgios Asimakis

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Funkcija u subjektu:

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

☒

neograničena

☐

ograničena

zastupnik ima ovlašćenja koje ima izvršni direktor po Zakonu, uz ovlašćenje da samostalno i jedino raspolaže novčanim sredstvima Društva.

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

☒

Pojedinačno

☐

Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Funkcija u privrednom subjektu:

Potvrda registratora:

M.P.

10

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

*upisuje se samo ukoliko je zstupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

☐ neograničena ☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

☐ Pojedinačno ☐ Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

PODACI O DJELOVIMA DRUŠTVA

Ime dijela
društva:

Mjesto

Sjedište:

Ulica

broj

Pretežna djelatnost:

--	--	--	--	--	--	--

Zastupnik:

Ime i prezime:

Jedinstveni
matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Ime dijela
društva:

Mjesto

Sjedište:

Ulica

broj

Pretežna djelatnost:

--	--	--	--	--	--	--

Potvrda registratora:

M.P.

11

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Zastupnik:

Ime i prezime:

Jedinstveni
matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

*potpis i pečat registratora



GRB REPUBLIKE GRČKE

REPUBLIKA GRČKA

Trgovačka i privredna komora Atine
N.P.D.D.

ul. Akadimias br. 7 P.F. 10671 Atina
tel. 210 3604815, : 2103602411

U ATINI, 21-10-2009

Br. Prot. 12234

UVJERENJE

Trgovačka i privredna komora Atine potvrđuje da je u njenom registru upisana kompanija sa sledećim podacima:

NAZIV: AUTOHELLAS ANONIMOS TOURISTIKI KAI EMBORIKI ETAIREIA
(engleski: : AUTOHELLAS TOURIST AND TRADING ANONYMOUS COMPANY)
(AUTOHELLAS ANONIMNA TURISTIČKA I TRGOVAČKA KOMPANIJA)

PRAVNI STATUS-FORMA : BEZIMENO (ANONIMNO) DRUŠTVO (A:E)

REGISTARSKI BROJ: 72173

Skraćeni naziv: HERTZ,

PREDMET PREDUZEĆA: TRGOVINA I IZDAVANJE AUTOMOBILA

PRIMJEDBE:

1. ova navedena kompanija je ispunila svoje (Pret) platne obaveze prema EBEA do dana 31.12.2010
2. Ovo uvjerenje je zatražila ova navedena kompanija da ga upotrijebi ZA SVAKU ZAKONITU UPOTREBU

Načelnik odjeljenja za registar
Konstantinos Tsakonas *-potpis*
OKRUGLI PEČAT REPUBLIKE GRČKE,
trgovačka i privredna komora, Atina

Na donjoj margini piše: upis u EBEA i izdavanje ovog uvjerenja ne čini radnu dozvolu niti je ispunjava, tamo gdje se ista zahtijeva zbog specijalnih zakonodavnih odredbi.
IS/MITR 1120-02/I (UPIS U REGISTAR)

Судски тумач

Верна превод

име и презиме

за grčki jezik,

postavljen rješenjem ministra pravde Crne Gore
broj: 03-110-2/95 od 10.04. '95, potvrđujući da
je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose _____ €.

U Podgorici, dana 16/12/2010.

Pečat

potpis



Na osnovu člana 64. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ br.6/02; 17/07), osnivač društva sa ograničenom odgovornošću, **AUTOHELLAS S.A.** kompanija

[REDAKCIJA]
[REDAKCIJA] koju na osnovu punomoćja zastupa advokat Igor Martinović, u svojstvu osnivača jednočlanog Društva sa ograničenom odgovornošću, donosi

**ODLUKU O OSNIVANJU DRUŠTVA
SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
„AUTOTECHNICA MONTENEGRO“ PODGORICA**
sa sljedećom sadržinom:

ČLAN 1.

Ovom Odlukom o osnivanju privrednog društva **Autotechnica Montenegro doo Podgorica** uređuje se: naziv društva, sjedište i adresa na koju se šalju zvanični dopisi, osnovna djelatnost društva, vrijednost osnovnog kapitala društva, organi društva – vrsta i nadležnost, zastupanje društva, trajanje i prestanak društva, ostala pitanja.

II CILJ

ČLAN 2.

Osnivač Odlukom o osnivanju osniva privredno društvo radi obavljanja djelatnosti u cilju sticanja dobiti.

III TRAJANJE DRUŠTVA

ČLAN 3.

Privredno društvo osniva se na neodređeno vreme.

IV POSLOVNO IME DRUŠTVA

ČLAN 4.

Poslovno ime društva je **AUTOTECHNICA MONTENEGRO D.O.O. – PODGORICA.**

ČLAN 5.

Odluku o promjeni poslovnog imena donosi osnivač odlukom donijetoj u pismenoj formi, sa ovjerenim potpisom osnivača i uz zaključenje aneksa ove Odluke.

V SJEDIŠTE

ČLAN 6.

Sjedište društva nalazi se na adresi Podgorica (20000), Vaka Djurovića bb.

VI DJELATNOST

ČLAN 7.

Privredno društvo može da obavlja sve zakonom dozvoljene delatnosti u prostoru koji ispunjava uslove u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu i zaštite i unapređenja životne sredine, kao i druge propisane uslove.

ČLAN 8.

Osnovna djelatnost kojom će se društvo baviti je 71100 – IZNAJMLJIVANJE AUTOMOBILA

Društvo pored pretežne delatnosti obavlja i sljedeće djelatnosti:

- 50100 Prodaja motornih vozila
- 50200 Održavanje i opravka motornih vozila
- 50300 Prodaja delova i pribora za motorna vozila
- 50400 Prodaja, održavanje i opravka motocikala i delova i pribora za motocikle
- 50401 Prodaja motcikala, njihovih delova i pribora
- 50402 Održavanje i opravka motocikala
- 52740 Opravka na drugom mestu nepomenuta
- 60220 Taksi prevoz
- 60230 Ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju
- 60240 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
- 60250 Prevoz robe u drumskom saobraćaju
- 63214 Usluge u drumskom saobraćaju
- 70110 Razvoj projekata o nekretninama
- 70120 Kupovina i prodaja nekretnina za sopstveni račun
- 71210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava
- 71220 Iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putevima
- 72100 Pružanje saveta u vezi sa kompjuterskom opremom
- 72200 Pružanje saveta i izrada kompjuterskih programa
- 72300 Obrada podataka
- 72400 Izgradnja baza podataka
- 72500 Održavanje i opravka kancelarijskih, računskih i računarskih mašina
- 74130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
- 74140 Konsalting i menadžment poslovi
- 74300 Tehničko ispitivanje i analiza
- 74402 Ostale usluge reklame i propagande

ČLAN 9.

Pored djelatnosti navedene u članu 8, društvo će se baviti i spoljnotrgovinskim prometom i to:

- a. reeksport;
- b. posredovanje u prometu roba i usluga;
- c. zastupanje u prometu roba i usluga;
- d. usluge distribucije i pružanje svih vrsta usluga za potrebe stranih stranih firmi;
- e. servisiranje uvezene opreme,
- f. prerada, dorada i obrada (oplemenjivanje) strane robe u zemlji,
- g. pribavljanje i ustupanje stranom licu prava industrijske svojine i znanja i iskustava (know-how);
- h. konsalting sa međunarodnim elementom,
- i. usluge reklame, marketinga i propagande sa međunarodnim elementom i
- j. transfer tehnologije između domaćih i stranih firmi.

VII ULOG OSNIVAČA

ČLAN 10.

Osnivač je dužan da uloži ugovoreni ulog u imovinu društva u skladu sa propisima i ovom Odlukom. Na osnovu uloga osnivač stiče udio u društvu.

ČLAN 11.

Osnovni kapital Društva iznosi ukupno 3.000,00€ a sastoji se od novčanog uloga.

Osnivač - **AUTOHELLAS S.A.**

ČLAN 12.

Osnivač ima pravo glasa u društvu srazmerno vini svog udjela, utvrđenog u članu 11. ove Odluke.

ČLAN 13.

Osnivač ima imovinska prava, te učestvuje u dobiti i raspodjeli likvidacionog viška u skladu sa visinom udjela, utvrđenog u članu 11. ove Odluke.

VIII POTVRDA

ČLAN 14.

Društvo će članu na njegov zahtjev izdati potvrdu kao dokaz članstva i visine udjela
odnosnog člana.

IX KNJIGA UDJELA

ČLAN 15.

Društvo ima knjigu udela, koje je obavezno da drži u svom sedištu. U knjigu udela upisuju se podaci u skladu Zakonom o privrednim društvima. Član društva ima pravo uvida u knjigu udela i pravo na kopije.

X DODATNI ULOZI

ČLAN 16.

Član društva može donijeti odluku o ulaganju dodatnih uloga, srazmjerno udjelu. U slučaju donošenja odluke o ulaganju dodatnih uloga osnivač je dužan da uplati dodatni ulog.

XI POZAJMICE

ČLAN 17.

Član društva može umjesto povećanja kapitala društvu čiji je član dati zajam.

XII POVEĆANJE KAPITALA

ČLAN 18.

Osnovni kapital društva može se odlukom člana povećati dodatnim ulozima Osnivača ili ulozima novih ulagača.

Izmjene Statuta koje se odnose na povećanje kapitala registruju se u CRPS-u nakon što se ulozi upišu i uplate.

Kapital se smatra uvećanim dostavljanjem izmjena Statuta CRPS.

XIII SMANJENJE KAPITALA

ČLAN 19.

Osnovni kapital društva može se smanjiti odlukom skupštine člana, ali ne ispod zakonom propisanog minimalnog osnovnog kapitala (u vrijeme zaključenja ovog ugovora minimalni novčani dio osnovnog kapitala društva je propisan na iznos od 1€).

Kapital se smatra umanjenim kada se izmjene Statuta registruju u CRPS-a i objave u „Službenom listu RCG“.

XIV ODGOVORNOST DRUŠTVA ZA SVOJE OBAVEZE

ČLAN 20.

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom imovinom.

XV ODGOVORNOST ČLANOVA DRUŠTVA ZA OBAVEZE DRUŠTVA

ČLAN 21.

Član društva ne odgovara za obaveze društva, osim do iznosa unijetog uloga u imovinu društva.

ČLAN 22.

Izuzetno, član društva može odgovarati za obaveze društva samo ako zloupotrijebi društvo za nezakonite ili prevarne ciljeve ili ako imovinom privrednog društva raspolaže kao sa sopstvenom imovinom kao da društvo kao pravno lice ne postoji.

XVI OSNIVAČ DRUŠTVA

ČLAN 23.

Član društva sa ograničenom odgovornošću obavlja poslove Skupštine društva u skladu sa Zakonom.

ČLAN 24.

Osnivač u okviru vršenja funkcije Skupštine Društva obavlja sljedeće poslove:

- donosi Statut Društva i dr. opšta akta, te odlučuje o njihovim izmjenama i dopunama;
- utvrđuje poslovnu politiku;
- usvaja godišnji obračun i izvještaje o poslovanju i stara se o njihovoj blagovremenoj izradi;
- odlučuje o raspodjeli dobiti i pokrivanju gubitaka Društva;
- odlučuje o restrukturiranju Društva;
- odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;
- odlučuje o raspolaganju ulogom (udjelom) u Društvu i osnivanju novih preduzeća;
- odlučuje o dopunskim uplatama i vraćanju dopunskih uplata;
- bira i razrješava izvršnog direktora;
- odlučuje o promjeni djelatnosti, promjeni firme i sjedišta Društva;
- odlučuje o prijemu novih ulagača;
- donosi planove i programe rada;
- odlučuje o zastupanju Društva i određuje granice i obim ovlašćenja zastupnika;
- donosi sve investicione odluke;
- daje uputstva i smjernice za rad izvršnom direktoru, licima sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima;
- odlučuje o donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva u ili podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- odlučuje i o drugim pitanjima utvrđenim Zakonom i ovim Statutom.

ČLAN 25.

Osnivač u vršenju funkcije Skupštine Društva donosi akta, odluke, zaključke i naloge iz svoje nadležnosti.

Odluke koje se donose u vršenju funkcija upravljanja Društvom upisuju se u knjigu odluka Društva, u skladu sa zakonom.

XVII ZASTUPNICI DRUŠTVA

ČLAN 26.

Društvo ima izvršnog direktora, koji može biti član društva ili lice koje nije član društva.

ČLAN 27.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima osnivači za prvog izvršnog direktora društva imenuju Vladimira Kneževića [REDACTED]

Pored direktora privrednog društva, društvo zastupa i zastupnik društva.

Osnivač imenuje gospodina **GEORGIOS-A ASIMAKIS**- [REDACTED]

ima izvršni direktor po Zakonu, uz ovlašćenje da samostalno i jedino raspolaze novčanim sredstvima Društva.

ČLAN 28.

Izvršni direktor Društva iz člana 27. ove Odluke zastupa društvo sa ograničenim ovlašćenjima, odnosno potpis izvršnog direktora na bilo kom ugovoru i dokumentu punovažan je samo uz potpis ovlašćenog zastupnika društva, i ne može osim u sledećim slučajevima kada izvršni direktor samostalno zastupa društvo:

- zastupanje društva pred državnim i bilo kojim drugim organima (opštinskim, poreskim, sudskim i td)
- zastupanje društva pred društvima koja pružaju komunalne usluge (telefon, internet, grejanje, električna energija i sl)

XVIII PRENOS UDJELA

ČLAN 29.

Udjel se prenosi u skladu sa Zakonom i odredbama ovog Statuta. Udjel se ne registruju kod Komisije za hartije od vrijednosti i CDA.

ČLAN 30.

Ako se udio prodaje u izvršnom postupku, sud o tome obavještava Društvo. Ukoliko u roku od 15 dana Društvo ne iskaže interes za kupovinu udjela, udio se prodaje u skladu sa Zakonom o izvršnom postupku.

Za slučaj smrti fizičkog lica ili prestanka pravnog lica, udio se prenosi na njegove nasljednike ili pravne sledbenike.

U slučaju prenosa udjela lice koje prenosi i lice koje prima udio biće neograničeno solidarno odgovorni Društvu za obaveze koje nosi članstvo u Društvu.

Udio se prenosi ugovorom u pisanom obliku.

XIX ZALAGANJE UDJELA

ČLAN 31.

Član društva može dati svoj udio u zalogu kao sredstvo obezbeđenja za izvršenje svojih obaveza.

U slučaju da dođe do zalaganja udjela zalogoprimac nema ni pravo glasa, ni pravo upravljanja društvom.

Davanje udjela u zalogu upisuje se u registar zaloge i u knjigu udjela.

XX DUŽNOSTI PREMA DRUŠTVU

ČLAN 32.

Član društva, zastupnici društva, lica ovlašćena da upravljaju poslovima društva i likvidacioni upravnik društva, koje od navedenih lica društvo bude imalo, imaju prava i dužnosti prema društvu u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, uključujući ali ne ograničavajući na dužnost pažnje, vršenja pravilnih poslovnih procena, lojalnosti i slične dužnosti.

XXI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI

ČLAN 33.

Izvršni direktor društva podnosi godišnjoj skupštini na usvajanje finansijske izveštaje i izveštaje o poslovanju društva, a po potrebi i izveštaj revizora.

XXII POSLOVNA TAJNA

ČLAN 34.

Članovi društva, zastupnici društva, lica ovlašćena da upravljaju poslovima društva i likvidacioni upravnik društva, koje od navedenih lica društvo bude imalo, odgovorni su za štetu izazvanu društvu usled kršenja ili nesavesnog čuvanja poslovne tajne.

XXIII PRESTANAK DRUŠTVIA

ČLAN 35.

Društvo prestaje:

- odlukom skupštine člana društva;
- statusnim promenama koje vode prestanku društva i
- stečajem (bankrotstvom) i

- pravosnažnom odlukom kojom se utvrđuje da je registracija društva bila ništava i određuje brisanje društva iz registra.

XXIV RESTRUKTUIRANJE DRUŠTVA

ČLAN 36.

Društvo se može restrukturirati u akcionarsko društvo na način i pod uslovima iz člana 78. Zakona o privrednim društvima i Statuta društva.

XXV LIKVIDACIJA DRUŠTVA

ČLAN 37.

Likvidacija društva sprovodi se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Odluku likvidaciji društva donosi član društva.

XXVI PRAVO NA INFORMISANJE

ČLAN 38.

Privredno društvo je dužno da svog člana informiše o svom poslovanju i finansijskom stanju i da im učini dostupnim informacije i dokumenta koja su u skladu sa zakonom moraju učiniti dostupnim.

XXVII RJEŠAVANJE SPOROVA

ČLAN 39.

Za rešavanje sporova koji proističu iz Zakona o privrednim društvima, kao i sporova iz ove Odluke, nadležan je Privredni sud u Podgorici.

XXVIII STICANJE SVOJSTVA PRAVNOG LICA I REGISTRACIJA

ČLAN 40.

Privredno društvo stiče svojstvo pravnog lica upisom podataka o tom društvu u CRPS koji se vodi na način propisan zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.

XXIX TROŠKOVI OSNIVANJA

ČLAN 41.

Osnivač snosi troškove osnivanja društva, uključujući takse za registraciju društva.

XXX IZMJENE ODLUKE O OSNIVANJU

ČLAN 42.

Odluku o osnivanju se može izmjeniti samo na osnovu volje člana društva. Potpis člana na izmjenjenoj Odluci o osnivanju mora se ovjeriti, u skladu sa zakonom.

XXXI AKTI DRUŠTVA

ČLAN 43.

Opšti akti društva su: Odluka o osnivanju, Statut i dr.akti. Akte iz ovog člana donose organi utvrđeni ovom Odlukom.

XXXII BROJ PRIMJERAKA

ČLAN 44.

Ova Odluka o osnivanju donijeta je u 6 (šest) jednakih primjerka.

Podgorica, 14.januar 2011. godine

**OSNIVAČ
AUTOHELLAS S.A**




.....
Po punomoćju advokat Igor Martinović

69/7

Митом 1902

Экзотично призна

Историческая личность


на основе личности 81001944

относительно России

Текст за основу

Основания

Осуществление



**DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
„AUTOTECHNICA MONTENEGRO“
P O D G O R I C A**

**STATUT
DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU**

Podgorica 14. Januar 2011. godine

Na osnovu člana. 70. stav 1. tačka 2 u vezi člana 68 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 6/02; 17/07), Osnivač u vršenju funkcije Skupštine Društva, **AUTOHELLAS S.A.** kompanija iz Grčke, čije se sjedište nalazi na adresi Viltanoti Str. Kato Kifisia, 145 64 Atina – Grčka, registrovana u Registru Kompanija pod brojem 851/06/B/86/43, poreski broj 094005806, koju na osnovu punomoćja zastupa advokat Igor Martinović, 14.januara 2011. godine donosi

STATUT AUTOTECHNICA MONTENEGRO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim statutom uređuju se osnovna pitanja i odnosi od značaja za organizaciju i poslovanje AUTOTECHNICA MONTENEGRO d.o.o. Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), a posebno:

- pitanja i odnosi za koje je Zakonom o privrednim društvima određeno da se uređuju Statutom Društva, a to su:
 - 1) naziv Društva;
 - 2) sjedište Društva i adresu na koju se šalju zvanični dopisi;
 - 3) osnovnu djelatnost društva;
 - 4) nastupanje u pravnom prometu i odgovornost društva i osnivača;
 - 5) iznos kapitala;
 - 6) sticanje udjela;
 - 7) povećanje osnovnog kapitala;
 - 8) smanjenje osnovnog kapitala;
 - 9) finansije;
 - 10) organizacija društva;
 - 11) organi upravljanja i rukovođenja;
 - 12) lica ovlašćena za zastupanje društva, kolektivno ili pojedinačno;
 - 13) dostavljanje i objavljivanje podataka;
 - 14) poslovna tajna;
 - 15) klauzula konkurencije;
 - 16) prestanak Društva;
 - 17) zaštita životne sredine;
 - 18) akti Društva
- i druga pitanja koja su od zajedničkog interesa za Društvo i Osnivača.

Član 2.

Društvo je pravno lice koje pod utvrđenim firmom i osnovnom glavnicom (trajnim kapitalom) sačinjenim od jednog udjela, sa potpunom odgovornošću, obavlja djelatnosti upisane u sudski registar radi sticanja dobiti.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Član 3.

Društvo je jednočlano i član Društva je fizičko lice.

II NAZIV DRUŠTVA

Član 4.

Pun naziv Društva je: **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU AUTOTECHNICA MONTENEGRO PODGORICA**

Skraćeni naziv Društva je **AUTOTECHNICA MONTENEGRO D.O.O. PODGORICA**

III SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 5.

Sjedište Društva je u Podgorici, adresa Vaka Đurovića bb.

Adresa Društva na koju se šalju zvanični dopisi je: Podgorica, Vaka Đurovića bb.

Društvo može, po odluci Osnivača, promijeniti firmu, sjedište i adresu za prijem zvaničnih dopisa.

Član 6.

Pečat Društva je okruglog oblika sa ispisanim punim nazivom firme.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika sa ispisanim skraćenim nazivom firme i mjestom za upis broja i datuma akta koji se arhivira.

Osnivač može promijeniti oblik i sadržaj pečata i štambilja u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

IV DJELATNOST DRUŠTVA

Član 7.

Privredno društvo može da obavlja sve zakonom dozvoljene djelatnosti u prostoru koji ispunjava uslove u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu i zaštite i unaprijeđenja životne sredine, kao i druge propisane uslove.

Član 8.

Osnovna djelatnost kojom će se društvo baviti je

71100 – IZNAJMLJIVANJE AUTOMOBILA

Društvo pored pretežne delatnosti obavlja i sljedeće djelatnosti:

- 50100 Prodaja motornih vozila
- 50200 Održavanje i opravka motornih vozila
- 50300 Prodaja delova i pribora za motorna vozila
- 50400 Prodaja, održavanje i opravka motocikala i delova i pribora za motocikle
- 50401 Prodaja motcikala, njihovih delova i pribora
- 50402 Održavanje i opravka motocikala
- 52740 Opravka na drugom mestu nepomenuta
- 60220 Taksi prevoz
- 60230 Ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju
- 60240 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
- 60250 Prevoz robe u drumskom saobraćaju
- 63214 Usluge u drumskom saobraćaju
- 70110 Razvoj projekata o nekretninama
- 70120 Kupovina i prodaja nekretnina za sopstveni račun
- 71210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava
- 71220 Iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putevima
- 72100 Pružanje saveta u vezi sa kompjuterskom opremom
- 72200 Pružanje saveta i izrada kompjuterskih programa
- 72300 Obrada podataka
- 72400 Izgradnja baza podataka
- 72500 Održavanje i opravka kancelarijskih, računskih i računarskih mašina
- 74130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
- 74140 Konsalting i menadžment poslovi
- 74300 Tehničko ispitivanje i analiza
- 74402 Ostale usluge reklame i propagande

U skladu sa propisima Crne Gore Društvo se bavi spoljnom trgovinom u okviru delatnosti koju obavlja (u unutrašnjem prometu). Osim toga, društvo u spoljnotrgovinskom prometu obavlja i sledeće usluge:

- a. usluge montaže opreme koju izvozi;
- b. reeksport;

- c. posredovanje u prometu roba i usluga;
- d. zastupanje u prometu roba i usluga;
- e. usluge distribucije i pružanje svih vrsta usluga za potrebe stranih stranih firmi;
- f. servisiranje uvezene opreme,
- g. prerada, dorada i obrada (oplemenjivanje) strane robe u zemlji,
- h. pribavljanje i ustupanje stranom licu prava industrijske svojine i znanja i iskustava (know-how);
- i. konsalting sa međunarodnim elementom,
- j. usluge reklame, marketinga i propagande sa međunarodnim elementom i
- k. transfer tehnologije između domaćih i stranih firmi.

Član 9.

Društvo može da zaključuje ugovore i obavlja druge poslove prometa roba i usluga samo u okviru djelatnosti upisanih u Registar. Izuzetno, Društvo može, bez dodatnog upisa u Registar, da obavlja i druge djelatnosti koje služe kao pomoćne onim djelatnostima upisanim u Registar, koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti, u manjem obimu, ili privremeno.

Član 10.

Odluku o promjeni djelatnosti Društva donose Osnivač.

Član 11.

Društvo obavlja i razvija svoju djelatnost uspostavljanjem i unapređivanjem poslovnih veza sa stranim i domaćim partnerima, uz saradnju u raznim modalitetima sa drugim firmama, uključujući i trajne kooperantske odnose.

V NASTUPANJE U PRAVNOM PROMETU I ODGOVORNOST DRUŠTVA I OSNIVAČA

Član 12.

U pravnom prometu sa trećim licima Društvo nastupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun trećih lica i u ime i za račun trećih lica.

Društvo za svoje obaveze prema trećim licima odgovara cjelokupnom svojom imovinom – potpuna odgovornost.

Ulagač odgovara za obaveze Društva uloženim sredstvima.

Član 13.

Osnivač, koji zloupotrijebi ograničenu odgovornost ili teže povrijedi odredbe Zakona o društvu sa ograničenom odgovornošću odgovara u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

VI PODATAK DA JE DRUŠTVO JEDNOČLANO I IZNOS KAPITALA

Član 14.

Društvo se osniva i organizuje kao jednočlano Društvo sa ograničenom odgovornošću čiji je jedini osnivač **AUTOHELLAS S.A.**

Osnovni kapital Društva iznosi ukupno 3.000,00€ a sastoji se od novčanog uloga.

VII STICANJE UDJELA

Član 15.

Udjel iz čl. 14 daje Osnivaču pravo odlučivanja i upravljanja Društvom u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Član 16.

Udjel se prenosi u skladu sa Zakonom i odredbama ovog Statuta. Udjel se ne registruje kod Komisije za hartije od vrijednosti i CDA.

Član 17.

Ako se udio prodaje u izvršnom postupku, sud o tome obavještava Društvo. Ukoliko u roku od 15 dana Društvo ne iskaže interes za kupovinu udjela, udio se prodaje u skladu sa Zakonom o izvršnom postupku.

Za slučaj smrti fizičkog lica ili prestanka pravnog lica, udio se prenosi na njegove nasljednike ili pravne sledbenike.

U slučaju prenosa udjela lice koje prenosi i lice koje prima udio biće neograničeno solidarno odgovorni Društvu za obaveze koje nosi članstvo u Društvu.

Udio se prenosi ugovorom u pisanom obliku.

Član 18.

Društvo izdaje imaocu udjela potvrdu koja sadrži: firmu i sjedište Društva, označenje, broj i nominalnu vrijednost udjela, prava koje udjel nosi, potpis Direktora i pečat Društva.

Član 19.

Osnivač ima sljedeća prava:

- pravo upravljanja Društvom;
- pravo da primi određeni iznos iz dobiti Društva;
- preče pravo kupovine udjela (u slučaju kad bi Društvo postalo višečlano);
- pravo na prenos vlasništva (dio i cjelokupan) nad udjelom;
- pravo na udio u imovini Društva nakon njegove likvidacije;
- pravo na uvid u poslovne podatke Društva.

VIII STICANJE SOPSTVENIH UDJELA

Član 20.

Društvo može sticati sopstveni udio u skladu sa Zakonom.

IX ZALAGANJE UDJELA

Član 21.

Član društva može dati svoj udio u zalogu kao sredstvo obezbeđenja za izvršenje svojih obaveza.

U slučaju da dođe do zalaganja udjela zalogoprimalac nema ni pravo glasa, ni pravo upravljanja društvom.

Davanje udjela u zalogu upisuje se u registar zaloge i u knjigu udjela.

X POVEĆANJE OSNOVNOG KAPITALA

Član 22.

Društvo može povećati svoj kapital dodatnim ulogom Osnivača ili ulozima novih ulagača.

Odluku o povećanju osnovnog kapitala donosi Osnivač u vršenju funkcije Skupštine Društva.

Odluku o povećanju osnovnog kapitala objavljuje se u "Službenom listu RCG".

Izmjene Statuta koje se odnose na povećanju kapitala registruju se u CRPS-a nakon što se ulozi upišu i uplate.

Kapital se smatra uvećanim dostavljanjem izmjena Statuta CRPS-a.

Član 23.

Iznos povećanog osnovnog kapitala prijavljuje se radi upisa u CRPS-a u Podgorici. Na ovaj upis primjenjuju se odredbe Zakona i upisu osnivanja višechlanog društva sa ograničenom odgovornošću.

Član 24.

U slučaju povećanja osnovnog kapitala članovi Društva i samo Društvo imaju pravo preče kupovine udjela.

Povećanje udjela mora biti srazmjerno udjelu koji je član Društva do tada imao u ukupnoj vrijednosti kapitala Društva.

XI SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA

Član 25.

Na osnovu odluke Osnivača Društva (u vršenju funkcije Skupštine Društva), osnovni kapital može se smanjiti i to: smanjivanjem nominalne vrijednosti udjela ili smanjivanjem broja udjela ukoliko Društvo postane višechlano.

Odluka o smanjenju kapitala se dostavlja CRPS-a, koji je podnosi "Službenom listu RCG" radi objavljivanja.

Član 26.

Društvo ne može izvršiti smanjenje osnovnog kapitala ukoliko ne ponudi dodatne garancije za svoje obaveze svakom povjeriocu koji to zahtijeva, a čija su potraživanja pravovaljana prije dana objavljivanja odluke o smanjenju kapitala.

Društvo je dužno da obavijesti svakog povjerioca pisanim putem o odluci o smanjenju kapitala. Povjerioci mogu zahtijevati isplatu svojih potraživanja u roku od 60 dana od dana dostavljanja takvog obavještenja ili od dana objavljivanja obavještenja u "Službenom listu RCG"

Društvo ne može dati dodatna obezbjeđenja za svoje obaveze, ako ukupna potraživanja povjerilaca nakon smanjenja kapitala društva prelaze vrijednost neto imovine Društva procijenjene od strane nezavisnog procjenjivača. Društvo ne može dati dodatna obezbjeđenja za svoje obaveze povjeriocu, ako su njegova potraživanja već u potpunosti i na pouzdan način obezbijeđena. Društvo ne može dati dodatna obezbjeđenja povjeriocima kada je svrha smanjenja kapitala pokriće gubitaka.

Sporovi vezani za dodatna obezbjeđenja za obaveze društva rješavaće se kod Privrednog suda.

Član 27.

Kapital Društva ne može se smanjiti ispod iznosa minimalnog kapitala utvrđenog ovim Zakonom.

Član 28.

Kapital se smatra umanjenim kada se izmjene statuta registruju u CRPS-a i objave u "Službenom listu RCG.

XII FINANSIJE

Član 29.

Na kraju svake poslovne godine Društvo je dužno da prema važećim propisima izradi godišnji obračun (bilans) Društva, kojim se utvrđuje dobit ili gubitak Društva, kao i učešće ulagača u raspodjeli dobiti ili snošenju rizika – gubitka Društva.

Društvo je obavezno da CRPS-a u Podgorici dostavlja godišnje finansijske izvještaje u roku od 60 dana od dana završetka finansijske godine.

Član 30.

Dobit Društva je finansijski rezultat poslovanja u toku poslovne godine, poslije odbitka svih troškova poslovanja, uključujući pored ostalog i sva primanja radnika i svih davanja po osnovu doprinosa, poreza i drugih fiskalnih dažbina.

Dobit iz stava 1. ovog člana raspodjeljuje se na osnovu odluke Osnivača u vršenju funkcije Skupštine.

Član 31.

Ako ukupan nepokriveni gubitak trajno ugrožava poslovanje Društva ili dovodi do potpune nelikvidnosti, Osnivač u vršenju funkcije iz prethodnog člana, ako ne postoje uslovi za sanaciju, pokrenuti postupak stečaja ili likvidacije.

Član 32.

Rizici iz tekućeg poslovanja (gubici, nenaplativa potraživanja i dr.) pokrivaju se sledećim redosledom: iz sredstava rezervi, neraspoređene dobiti i na teret osnovnog kapitala.

Momenat nastanka rizika, visinu štete, način i uslove pokrića štete, utvrđuje Osnivač u vršenju Skupštine Društva.

Osnivač učestvuje u dobiti, snošenju rizika i pokrivanju gubitaka Društva srazmjerno uplaćenju vrijednosti uloga, do visine vrijednosti svog uloga.

XIII ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 33.

Organizacija Društva utvrđuje se prema potrebama poslovanja i obavljanja djelatnosti Društva.

Organizacioni djelovi se mogu uspostaviti i van sjedišta Društva.

Član 34.

Organizacioni djelovi Društva nemaju ovlašćenja za samostalno istupanje u pravnom prometu, a priliv prihoda i izmirivanje obaveza prema trećim licima obavlja se preko jedinstvenog žiro računa.

XIV ORGANI UPRAVLJANJE I RUKOVODJENJE

Član 35.

Organi Društva su:

- Osnivač u vršenju ovlašćenja Skupštine Društva,
- Izvršni direktor

Član 36.

Član društva ne odgovara za obaveze društva, osim do iznosa neunjetog uloga u imovinu društva.

Član 37.

Izuzetno, član društva može odgovarati za obaveze društva samo ako zloupotrijebi društvo za nezakonite ili prevarne ciljeve ili ako imovinom privrednog društva raspolaže kao sa sopstvenom imovinom kao da društvo kao pravno lice ne postoji.

Član 38.

Osnivač Društva obavlja poslove Skupštine Društva u skladu sa Zakonom.

Član 39.

Osnivač u okviru vršenja funkcije Skupštine Društva obavljaju sljedeće poslove:

- donosi Statut Društva i dr. opšta akta, te odlučuje o njihovim izmjenama i dopunama;

- utvrđuje poslovnu politiku;
- usvaja godišnji obračun i izvještaje o poslovanju i stara se o njihovoj blagovremenoj izradi;
- odlučuje o raspodjeli dobiti i pokrivanju gubitaka Društva;
- odlučuje o restrukturiranju Društva;
- odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;
- odlučuje o raspolaganju ulogom (udjelom) u Društvu i osnivanju novih preduzeća;
- odlučuje o dopunskim uplatama i vraćanju dopunskih uplata;
- bira i razrješava izvršnog direktora;
- odlučuje o promjeni djelatnosti, promjeni firme i sjedišta Društva;
- odlučuje o prijemu novih ulagača;
- donosi planove i programe rada;
- odlučuje o zastupanju Društva i određuje granice i obim ovlašćenja zastupnika;
- donosi sve investicione odluke;
- daje uputstva i smjernice za rad izvršnom direktoru, licima sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima;
- odlučuje o donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva u ili podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- odlučuje i o drugim pitanjima utvrđenim Zakonom i ovim Statutom.

Član 40.

Osnivač u vršenju funkcije Skupštine Društva donosi akta, odluke, zaključke i naloge iz svoje nadležnosti.

Odluke koje se donose u vršenju funkcija upravljanja Društvom upisuju se u knjigu odluka Društva, u skladu sa zakonom.

Član 41.

Izvršni direktor u okviru svog djelokruga:

- izvršava odluke koje osnivač donosi u vršenju funkcije Skupštine Društva;
- vodi poslovanje Društva;
- organizuje i rukovodi procesom rada;
- predlaže unutrašnju organizaciju Društva;
- izdaje naredbe i naloge u cilju efikasnijeg odvijanja procesa rada;
- donosi uputstva o radu pojedinih organizacionih djelova Društva;
- zastupa, predstavlja i stara se o zakonitosti rada Društva;
- vrši i druge poslove.

Član 42.

Društvo zastupa i predstavlja Izvršni direktor u okviru svojih prava i dužnosti utvrđenih Zakonom i ovim Statutom.

Izvršni direktor je odgovoran za zakonitost rada Društva.

Član 43.

Društvo može biti zastupano i od strane drugog lica koje imenuje Osnivač.

Član 44.

Izvršni direktor može biti razriješen ako:

- postupa protivno zakonu i opštim aktima Društva;
- ne sprovode programske i druge dokumente Društva;
- ne sprovodi odluke i zaključke Osnivača;
- nesavjesnim i nepravilnim radom nanese štetu društvu;
- podnese pismeni zahtjev za razrješenje, i
- u drugim slučajevima u skladu sa zakonom.

Član 45.

Bliže uslove za postavljanje Izvršnog direktora kao i za njegovo razrješenje, utvrđuje posebnom odlukom osnivač Društva, u skladu s interesima Društva.

XV ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 46.

Lice ovlašćeno za zastupanje Društva su Izvršni direktor i ovlašćeni zastupnik.

Izvršni direktor Društva zastupa Autotehnica Montenegro doo u okviru zakonom i statutom datih ovlašćenja.

28. novembra 2011. godine je ovlašćeni zastupnik društva sa ovlašćenjima za zastupanje koje ima izvršni direktor po Zakonu, uz ovlašćenje da samostalno i jedino raspolaže novčanim sredstvima Društva.

Izvršni direktor zastupa društvo sa ograničenim ovlašćenjima, odnosno potpis izvršnog direktora na bilo kom ugovoru i dokumentu punovažan je samo uz potpis direktora društva, i ne može osim u sledećim slučajevima kada zastupnik samostalno zastupa društvo:

- zastupanje društva pred državnim i bilo kojim drugim organima (opštinskim, poreskim, sudskim i td)
- zastupanje društva pred društvima koja pružaju komunalne usluge (telefon, internet, grejanje, električna energija i sl)

Ovlašćenja izvršnog direktora i zastupnika Društva i prestanka prava zastupanja

upisuju se u registar.

XVI DOSTAVLJANJE I OBJAVLJIVANJE PODATAKA

Član 47.

Društvo je dužno dostaviti CRPS-a koji objavljuje u "Službenom listu RCG", sledeća dokumenta i podatke:

1. Izmjene statuta ili osnivačkog akta;
2. promjenu naziva i sjedišta, kao i adrese za za prijem službenih dopisa;
3. imenovanje, razrješenje i podatke o licima koja zastupaju Društvo i podatak da li to mogu činiti pojedinačno ili kolektivno;
4. likvidacija Društva;
5. poništenje osnivanja društva od strane Privrednog suda;
6. imenovanje likvidatora;
7. iznos kapitala.

Društvo CRPS-u takodje dostavlja godišnje finansijske izvještaje i postojeću visinu kapitala.

Izvještaji iz prethodnog stava ovog člana podnose se u roku od 60 dana od završetka finansijske godine.

XVII POSLOVNA TAJNA

Član 48.

Osnivač u vršenju funkcije Skupštine Društva, izvršni direktor i radnici Društva koji su na bilo koji način saznali podatke ili sadržaj isprave koji imaju status poslovne tajne Društva dužni su da ih čuvaju.

Dužnost čuvanja poslovne tajne ne prestaje 3 (tri) godine od dana kada su lica iz stava 1. ovog člana, izgubila status po osnovu kojeg su bila odgovorna za čuvanje poslovne tajne.

XVIII KLAUZULA KONKURENCIJE

Član 49.

Izvršni direktor Društva ne može imati to svojstvo u drugom društvu, odnosno drugom pravnom licu koje se bavi istom ili srodnom delatnošću koja bi mogla biti konkurentna, niti može biti preduzetnik koji obavlja takvu delatnost.

XIX PRESTANAK DRUŠTVA

Član 50.

Uslovi za pokretanje, način sprovođenja, subjekti u postupku likvidacije i njihove obaveze utvrđene su odredbama Zakona o privrednim društvima, koje se neposredno primjenjuju.

XX AKTI DRUŠTVA

Član 51.

Opšti akti Društva su: Odluka o osnivanju, Statut i drugi akti.

Akte iz stava 1. ovog člana donose organi utvrđeni ovim Statutom.

XXI ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 52.

U svom poslovanju Društvo će se pridržavati svih pozitivnih propisa koji, se odnose na zaštitu životne sredine.

XXII ZAVRŠNA ODREDBA

Član 53.

Izmjene ovog Statuta, vrše se po postupku i na način propisan za njegovo donošenje – osnivač u obavljanju poslova Skupštine Društva.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se dostavljanjem CRPS-a u Podgorici.

U Podgorici, 14. januar 2011. godine

OSNIVAČ
AUTOHELLASS A



Po punomoćju advokat Igor Martinović



Broj: 5409/10

Datum: 21.12.2010.

Na zahtjev firme **AUTOTECHNICA MONTENEGRO DOO** iz Podgorice izdaje se


P O T V R D A

Prema evidenciji First Financial Bank ad, Podgorica, **AUTOHELLAS SA ATHENS** je kao osnivač uplatio 16.12.2010. iznos od 3.000,00€ na račun Banke, kao osnivački ulog za preduzeće **AUTOTECHNICA MONTENEGRO DOO**.

Potvrda se izdaje radi **evidencije u Registar privrednog suda**, te se u druge svrhe ne može upotrijebiti.

First Financial Bank ad

Prelevic Rade
Rade Prelevic
A rectangular stamp with the text 'FIRST FINANCIAL BANK AD' at the top, the number '3' in the middle, and 'PODGORICA' at the bottom. The stamp is tilted and has a signature over it.
3
PODGORICA



**ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
ELLINIKA HRIMATISTIRIA A.E.
(GRČKE BERZE A.D.)**

U Atini, 12.11.2010
Br. prot. 3631

**AUTOHELLAS A.T.E.E.
VILTANIOTI 31
14564 KIFISIA-ATINA**

Gospodo,

U vezi sa vašim dopisom od 11.11.2010 (br. našeg prot. 31720/11.11.2010) i shodno podacima od 11.11.2010, obavještavamo vas da na ukupno 36.360,000 dionica vaše kompanije, 2 dijela Investitora u Sistemu Nematerijalnih Titlova posjeduju procenat veći od 5% ovih dionica, kako se analitički navodi u tabeli u prilogu.

Stojimo vam na raspolaganju za bilo kakva dalja pojašnjenja.

S poštovanjem,

Potpis
A. Vogiatzi,
zamjenica direktora
za usluge publikacija

potpis
K. Papahristos,
šef odjeljenja
za usluge publikacija & novih navoda



NA DONJOJ MARGINI PIŠE: Leof. Athinon 110, 10442 Atina, tel.2103366800, fax 210 3366101

STALNI SUDSKI TUMAČ

Vesna Krrašić

ime i prezime

za grčki jezik,

postavljen rješenjem ministra pravde Crne Gore
broj: 03-110-2/95 od 14.04.95, potvrđujući
je ovaj prevod vjeran originalu.


Troškovi prevoda iznose — E.

U Podgorici, dana 16/12/2010.

Pečat

Podpis





**MODIFIKOVANI STATUT KOMPANIJE POD NAZIVOM : AUTOHELLAS
ANONIMOS TOURISTIKI KAI EMBORIKI ETAIREIA (AUTOHELLAS
ANONIMNA TURISTIČKA I TRGOVAČKA KOMPA NIJA).**

ČLAN 1

1. **Sastav-naziv** : Formira se Kompanija pod nazivom: **AUTOHELLAS ANONIMOS TOURISTIKI KAI EMBORIKI ETAIREIA (AUTOHELLAS ANONIMNA TURISTIČKA I TRGOVAČKA KOMPA NIJA)**., Za odnose kompanije sa inostranstvom koristiće se naziv: **AUTOHELLAS TOURIST AND TRADING ANONYMOUS COMPANY)**

* (AUTOHELLAS ANONIMNA TURISTIČKA I TRGOVAČKA KOMPA NIJA),

2. **Skraćeni naziv** : za skraćeni naziv Kompanije određuje se : **HERTZ**,
Za odnose Kompanije sa inostranstvom koristiće se naziv **HERTZ**

3. **Sjedište i poslovnice** : za sjedište Kompanije određuje se opština Kifisia. Nakon odluke Upravnog Savjeta mogu da se osnivaju poslovnice, agencije ili filijale Kompanije u bilo kom gradu u zemlji ili inostranstvu ili da se zatvaraju ako već postoje. Uslove funkcionisanja kao i obim i prirodu radova –poslova poslovnica, agencija ili filijala Kompanije definiše U.S. (Upravni Savjet) svojom odlukom o njihovom osnivanju ili naknadnim svojim odlukama.

4. **Zakonodavstvo**: svaka nesuglasica između Kompanije i njenih dioničara ili trećih lica potpada isključivo pod zakonodavstvo Sudova sjedišta Kompanije. Kompanija potpada u nadležnost samo ovih sudova, osim ako drugačije ne odredi zakon ili ako nije dogovorena arbitraža.

5. **Vijek** : vijek Kompanije određuje se na trideset (30) godina, a počinje od časa upisa u registar AD od strane nadležne kontrolne vlasti Upravne- Administrativne Odluke za izdavanje dozvole o formiranju ove Kompanije i odobrenja ovog statuta. Vijek Kompanije može da se produži uz odluke Generalne Skupštine koje se donose shodno odredbama K.N. 2190/1920 kako svaki put važi. Produženje vijeka o kome se donosi odluka na ovaj način čini modifikaciju ovog člana Statuta.



Većnik iz odluku Generalne Skupštine njenih dioničara od dana 30.06.1990. produžen vijek kompanije na šezdeset (60) godina, počev od datuma isteka vijeka i zaključno sa 20.06.2052.

ČLAN 2

1. Cilj : Ciljevi kompanije su:

a) izdavanje indikativno automobila, kamiona svakog tipa i vozila svake vrste, vozila – mašina, mašina za vršenje tehničkih radova, poljoprivrednih mašina, elektromobilnih mašina i uopšte mašina svakog tipa, alata, mašinskih instalacija, mehaničke, elektronske i uopšte opreme svake vrste, generatora i drugih aparata srodnih gore navedenima, gotovih kućica tipa ISOBOX, kao i vršenje bilo koje djelatnosti koja je u vezi sa održavanjem, funkcionisanjem i korišćenjem gore navedenog. U ovom cilju kompanija može da zadobija ili da izdaje dozvole za korišćenje, sub-licence, i da sklapa ugovore o pravu upotrebe (franchise i sub –franchise).

b) uvoz, izvoz i trgovina indikativno automobilima, vozilima – mašinama, mašinama za vršenje tehničkih radova, poljoprivrednim mašinama, elektromobilnim mašinama i uopšte mašinama svakog tipa, alatima, mašinskim instalacijama, mehaničkom i ostalom opremom, generatorima, rezervnim djelovima svake prirode i drugim aparatima srodnim gore navedenima, gotovih kućica tipa ISOBOX, kao i vršenje bilo koje djelatnosti koja je u vezi sa održavanjem, funkcionisanjem, održavanjem i korišćenjem gore navedenog.

c) vršenje bilo koje djelatnosti koja je u vezi sa održavanjem, funkcionisanjem i korišćenjem oklopa-školjke vozila koja su svojina kompanije ili trećih lica.

d) korišćenje vazdušnih čamaca (aeroglisera) i vozila svakog tipa i pružanje, u lukama i aerolukama usluga srodnih ovome.

e) osnivanje i korišćenje hotela, turističkih firmi, turist- biroa, kuća za goste, turist-trafika i uopšte ispostava koje su direktno ili indirektno povezane sa hotelskim i turističkim



poslojima, uključujući i oblasne rekreativne parkove, golf stadione, centre za talasoterapiju, sportske objekte i trgovačke centre. Osnivanje, iznajmljivanje, otkup i korišćenje turističkih luka za jahte (Marine).

f) Svaki posao ili pružanje usluge srodne, dopunske ili pomoćne navedenim ciljevima koja olakšava napredovanje i proširenje poslova kompanije.

Za ispunjenje navedenih ciljeva Kompanija može: a) da učestvuje u bilo kom preduzeću bilo kog tipa i predmeta kompanije, b) da sarađuje sa bilo kojim fizičkim ili pravnim licem na bilo koji način, c) da osniva poslovnice i agencije, d) da predstavlja bilo koje preduzeće u zemlji i inostranstvu, i e) da ustupa zajmove ili garancije kompanijama sa kojima ima preduzetničke odnose ili su kompanije koje je ona osnovala, uz izričitu rezervisanost prema članu 23 zakona K.N. 2190/1920.

POGLAVLJE II

Dioničarski kapital – akcije i akcionari

ČLAN 3

1. **Dioničarski kapital :** Dioničarski kapital kompanije određen je početno na jedan milion (1.000.000) drahmi podijeljeno na hiljadu anonimnih dionica nominativne vrijednosti hiljadu drahmi (1000) svaka i uplaćen je shodno tome kako je određeno u objavljenom statutu (Sl.Listu 355/20-06-1962, Tom A.E. & E.P.E. (A.D. i D.O.O)).

Odlukom generalne skupštine njenih dioničara, koja se sastala dana 3. maja 1975, odlučeno je da se poveća akcionarski kapital na devet miliona drahmi (9.000.000) i izdavanje pet hiljada (5.000) anonimnih akcija nominativne vrijednosti hiljadu drahmi (1.000) svaka i četiri hiljade (4.000) anonimnih akcija nominativne vrijednosti hiljadu drahmi (1.000) svaka (Sl.List 1671/02-07-1975, Tom A.E. & E.P.E. (A.D. i D.O.O)).



Odlukom generalne skupštine njenih dioničara, koja se sastala dana 6. marta 1980, odlučeno je da se poveća akcionarski kapital za četrdeset miliona drahmi (40.000.000) kroz kapitalizaciju istovjetne sume zahtjeva dioničara prema kompaniji i izdavanje četrdeset hiljada(40.000) anonimnih akcija nominativne vrijednosti hiljadu drahmi (1.000) svaka i četiri hiljade (4.000) anonimnih akcija nominativne vrijednosti hiljadu drahmi (1.000) svaka (Sl.List 1469/13-05-1980, Tom A.E. & E.P.E. (A.D. i D.O.O)).

Odlukom generalne skupštine njenih dioničara, koja se sastala dana 22. januara 1981, odlučeno je da se poveća akcionarski kapital za dvadeset pet miliona drahmi (25.000.000) i izdavanje dvadeset pet hiljada(25.000) anonimnih akcija nominativne vrijednosti hiljadu drahmi (1.000) svaka (Sl.List 1921/1981, Tom A.E. & E.P.E. (A.D. i D.O.O)).

Odlukom generalne skupštine njenih dioničara, koja se sastala dana 30. novembra 1981, odlučeno je da se poveća akcionarski kapital za dvadeset pet miliona drahmi (25.000.000) i izdavanje dvadeset pet hiljada(25.000) anonimnih akcija nominativne vrijednosti hiljadu drahmi (1.000) svaka (Sl.List 4127/24-11-1982, Tom A.E. & E.P.E. (A.D. i D.O.O)).

Odlukom generalne skupštine njenih dioničara, koja se sastala dana 20. novembra 1982, odlučeno je da se poveća akcionarski kapital za pedeset miliona drahmi (50.000.000) kroz kapitalizaciju razlike koja je proistekla iz primjene zakona N, 1249/1982, razlike prilagođavanja nekretnina kompanije od četrnaest miliona četrstošezdeset hiljada i sto pedeset dvije drahmi (14.460.152) plus suma od petsto trideset devet hiljada osamsto četrdeset osam drahmi (538.848) da bi se zaokružilo i kroz uplate u gotovini sume od trideset pet miliona (35.000 000) drahmi i izdavanje pedeset hiljada(50.000) anonimnih akcija nominativne vrijednosti hiljadu drahmi (1.000) svaka (Sl.List 88/17-01-1983, Tom A.E. & E.P.E. (A.D. i D.O.O)).

Odlukom generalne skupštine njenih dioničara, koja se sastala dana 17. novembra 1984, odlučeno je da se poveća akcionarski kapital za pedeset miliona drahmi (50.000.000) i izdavanje pedeset hiljada(50.000) anonimnih akcija nominativne vrijednosti hiljadu drahmi (1.000) svaka(Sl.List 740/05-04-1985, Tom A.E. & E.P.E. (A.D. i D.O.O)).



Odlukom generalne skupštine njenih dioničara, koja se sastala dana 17. decembra 1985, odlučeno je da se poveća akcionarski kapital za sedamdeset miliona drahmi (70.000.000) i izdavanje sedamdeset hiljada (70.000) anonimnih akcija nominativne vrijednosti hiljadu drahmi (1.000) svaka (Sl.List 593/14-03-1986, Tom A.E. & E.P.E. (A.D. i D.O.O)).

Odlukom generalne skupštine njenih dioničara, koja se sastala dana 16 februara 1989, odlučeno je da se poveća akcionarski kapital za tristo trideset miliona drahmi (330.000.000) kroz a) kapitalizaciju hipervrijednosti koja je proistekla iz prilagođavanja nekretnina kompanije po osnovu Odluke ministra finansija pod. Br. E2665/84/22.2.1988 od sto šezdeset miliona sedamstošezdeset sedam hiljada i dvesto trideset dvije drahmi (160.767.232, b) uplatom u gotovini da bi se zaokružilo sume od sedam miliona devetsto osamdeset dvije hiljade sedamstošezdeset osam (7.982 768) drahmi i c) uplatom u gotovini sume od stošezdeset i jedan milion dvjesto pedeset hiljada drahmi (161 250.000). Na istom zasijedanju je odlučeno i izdavanje tristo trideset hiljada (330.000) anonimnih akcija nominativne vrijednosti hiljadu drahmi (1.000) svaka (Sl.List 3168/10-08-1989, Tom A.E. & E.P.E. (A.D. i D.O.O)).

Odlukom generalne skupštine njenih dioničara, koja se sastala dana 27. maja 1992, odlučeno je da se poveća akcionarski kapital za sto miliona drahmi (100.000.000) i izdavanje sto hiljada (100.000) anonimnih akcija nominativne vrijednosti hiljadu drahmi (1.000) svaka (Sl.List 3782/23-07-1992, Tom A.E. & E.P.E. (A.D. i D.O.O)).

Odlukom generalne skupštine njenih dioničara, koja se sastala dana 23. marta 1993, odlučeno je da se poveća akcionarski kapital za tristo miliona drahmi (300.000.000) kroz a) kapitalizaciju hipervrijednosti koja je proistekla iz prilagođavanja nekretnina kompanije po osnovu zakona Br. N 2065/1992 od trinaest miliona osamsto hiljada drahmi (13.800.000, b) uplatom u gotovini sume od dvjesto osamdeset šest miliona dvjesto hiljada (286.200 000) drahmi i izdavanje tristo hiljada (300.000) anonimnih akcija nominativne vrijednosti hiljadu drahmi (1.000) svaka (Sl.List 1444/03-05-1993, Tom A.E. & E.P.E. (A.D. i D.O.O)).



Odlukom generalne skupštine njenih dioničara, koja se sastala dana 23. aprila 1998, odlučeno je da se poveća akcionarski kapital za milijardu i sedamsto miliona drahmi (1.700.000.000) kroz a) kapitalizaciju hipervrijednosti koja je proistekla iz prilagođavanja nekretnina kompanije po osnovu zakona Br. N 2065/1992 od sto jedan milion petsto šest hiljada dvjesto šest drahmi (101.506.206, b) kapitalizaciju sume od tristo četrdeset jedan milion sto devedeset devet hiljada petsto četrdeset pet (341.199.545) a koje su ponovni dobici na knjige kompanije i c) uplatom u gotovini sume od milijardu i dvjesto pedeset sedam miliona dvjesto devedeset četiri hiljada dvjesto četrdeset devet (1.257.294 249) drahmi. Na istom zasijedanju je odlučeno i izdavanje milion i sedamsto hiljada (1.700.000) anonimnih akcija nominativne vrijednosti hiljadu drahmi (1.000) svaka (Sl.List 2512/18-05-1998, Tom A.E. & E.P.E. (A.D. i D.O.O)).

Odlukom generalne skupštine njenih dioničara, koja se sastala dana 07. decembra 1998, odlučeno je da se promijene dva miliona šesto devedeset šest hiljada (2.696.000) anonimnih dionica u nominativne.

Odlukom vanredne generalne skupštine njenih dioničara, koja se sastala dana 14 decembra 1998, u kombinaciji sa Odlukom redovne generalne skupštine njenih dioničara odlučeno je: a) uvođenje akcija kompanije na Glavnu Tržnicu Atinske Berze Vrijednosti, b) da se poveća akcionarski kapital kompanije za devetsto miliona drahmi (900.000.000) izdavanjem četiri miliona i petsto hiljada (4.500.000) nominativnih akcija nominativne vrijednosti dvjesto drahmi (200) svaka. Razlika preko cijelog-parnog broja, od izdavanja četiri miliona i petsto hiljada (4.500.000) novih javnih nominativnih akcija, će se podvesti u kreditiranje računa „Razlika od izdavanja akcija preko cijelog-parnog broja“. Od četiri miliona i petsto hiljada (4.500.000) novih javnih nominativnih akcija dvjesto četrnaest hiljada (214.000) će biti na raspolaganju uz privatnu lokalizaciju na personal i i na saradnike kompanije a ostalih četiri miliona dvjesta osamdeset šest hiljada (4.286.000) javnih nominativnih akcija će biti na raspolaganju preko javnog upisa u evroinvesticionu zajednicu, i



c) otkazivanje starih akcija od prava preference u povećanju akcionarskog kapitala o kome je riječ.

Odlukom redovne generalne skupštine dioničara, koja se sastala dana 28 juna 2002, akcionarski kapital Kompanije se nužno povećao za pedeset pet hiljada i šezdeset devet Evra i sedamdeset centi. (55.069.70) kroz kapitalizaciju dijela razlike od izdavanja akcija preko cijelog-parnog broja zbog povećanja nominativne vrijednosti svake dionice za sumu od pedeset osam šezdeset devet centi (0,5869E) na sumu od pedeset devet stotih od Evra (059). Na istoj generalnoj skupštini je odlučeno da se pretvori nominativna vrijednost svake akcije u od Drahmi u Evre a takođe tome uslijeđuje i promjena –pretvoaranje akcionarskog kapitala Kompanije u Evre. Tako akcionarski kapital Kompanije dostiže sumu od deset miliona i šesto dvadeset hiljada (10.620.000) podijeljenu na osamnaest miliona (18 000) nominativnih akcija vrijednosti pedeset devet stotih od Evra (059).

Odlukom redovne generalne skupštine dioničara od dana 28 juna 2002, akcionarski kapital Kompanije se još preko toga povećao za ukupnu sumu sedamsto dvadeset hiljada Evra (720.000) kroz kapitalizaciju, s jedne strane rezerve od prilagođavanja vrijednosti ostale imovine od Evra 684 865, 63 i sa druge strasne dijela razlike od izdavanja akcija preko cijelog-parnog broja od Evra 35 134 37 uz istovremeno povećanje nominativne vrijednosti svake dionice za sumu od pedeset devet stotih od Evra (0,59) na sumu od osam šezdeset tri stotih od Evra (0,63).

Tako uplaćeni akcionarski kapital Kompanije dostiže sumu od jedanaest miliona i tristo četrdeset hiljada (11.340.000) podijeljenu na osamnaest miliona (18 000 000) javnih nominativnih akcija nominativne vrijednosti šezdeset tri stotih od Evra (0, 63) svaka.

Odlukom redovne generalne skupštine dioničara od dana 27 maja 2004, smanjena je nominativna vrijednost dionica (Split) od E 0, 63 na E 0,315 uz odgovarajuće povećanje broja broja akcija od osamnaest miliona (18 000 000) na trideset šest miliona (36 000 000) i zbog zaokruženja istovremeno povećanje dioničarskog kapitala kompanije uz kapitalizaciju -



rezerve od izdavanja akcija preko cijelog-parnog broja u visini sume od sto osamdeset hiljada Evra (180 000), uz istovremeno povećanje nominativne vrijednosti dionica kompanije od E 0,315 na 0,32 E.

Tako uplaćeni akcionarski kapital Kompanije dostiže sumu od jedanaest miliona i petsto dvadeset hiljada Evra (11.520.000) podijeljenu na trideset šest miliona (36 000 000) javnih nominativnih akcija nominativne vrijednosti trideset dvastotih od Evra (0, 32) svaka.

Odlukom redovne generalne skupštine dioničara, od dana 22-05-2003, odobren je program raspoloživosti dionica osoblju Kompanije u obliku prava dobrovoljnog izbora tržnice akcija shodno čl. 13 par. 9 zak. KN 2190/1920.

U izvršenju ove odluke Upravni Savjet Kompanije dana 20-12-2005 je odlučino jednoglasno : a) da se da se poveća kapital Kompanije za sumu od 38.400 Evra što je ekvivalentno nominativnoj vrijednosti novih akcija i formiranju rezerve od izdavanja akcija preko cijelog-parnog broja za preostalu sumu od 201.600 Evra i b) izdavanje sto dvadeset hiljada(120.000) javnih nominativnih akcija nominativne vrijednosti 0, 32 Evra svaka cijena raspoloživosti 2 Evra koje će se dodijeliti onima koji imaju na to pravo.

Tako uplaćeni akcionarski kapital Kompanije dostiže sumu od jedanaest miliona i petsto pedeset osam hiljada i četiristo Evra (11.558.400) podijeljenu na trideset šest miliona sto dvadeset hiljada (36 120 000) javnih nominativnih akcija nominativne vrijednosti trideset dva stotih od Evra (0, 32) svaka.

Odlukom Upravnog Savjeta Kompanije, od dana 20-12-2007 i u primjeni Odluke redovne Generalne Skupštine dioničara od dana 22-05-2003, kada je odobren program raspoloživosti dionica osoblju Kompanije u obliku prava dobrovoljnog izbora tržnice akcija shodno čl. 13 par. 9 zak. KN 2190/1920, odlučeno je jednoglasno : a) da se poveća akcionarski kapital Kompanije za sumu od 76.800 Evra što je ekvivalentno



nominativnoj vrijednosti novih akcija i formiranju rezerve od izdavanja akcija preko cijelog-parnog broja za preostalu sumu od 403.200 Evra i b) izdavanje dvjesto četrdeset hiljada (240.000) javnih nominativnih akcija nominativne vrijednosti 0, 32 Evra svaka i cijene raspoloživosti 2 Evra koje će se dodijeliti onima koji imaju na to pravo.

Tako uplaćeni akcionarski kapital Kompanije dostiže sumu od jedanaest miliona i šesto triset pet hiljada i dvesto Evra (11.635.200) podijeljenu na trideset šest miliona tristo šezdeset hiljada (36 360 000) javnih nominativnih akcija nominativne vrijednosti trideset dva stotih od Evra (0, 32) svaka.

Odlukom vanredne generalne skupštine dioničara Kompanije od dana 15.02.2008 povećana je nominativna vrijednost svake dionice za sumu od jedan Evro i trideset centi (1,30) a akcionarski kapital Kompanije se povećao na 47.268.000 Evra kroz kapitalizaciju, a) sume od 31 626.186.83 Evra od rezerve „razlike od izdavanja akcija preko cijelog-parnog broja“ i b) sume od od Evra 15 641.813. 17 sa računa „zarade nanovo“. Istom Odlukom vanredne generalne skupštine nominativna vrijednost svake dionice je smanjena za sumu od jedan Evro i trideset centi (1,30) i akcionarski kapital Kompanije se smanjio za 47.268.000 Evro, sa ciljem realne raspodjele proizvoda smanjenja dioniočarima Kompanije.

Tako uplaćeni akcionarski kapital Kompanije dostiže sumu od jedanaest miliona i šesto triset pet hiljada i dvesto Evra (11.635.200) podijeljenu na trideset šest miliona tristo šezdeset hiljada (36 360 000) javnih nominativnih akcija nominativne vrijednosti trideset dva stotih od Evra (0, 32) svaka.

2. uz zadržavanje prava par. 3 ovog člana, određuje se da u okviru perioda prvih pedeset (50) godina od formiranja kompanije ili za pedaset (50) godina od donošenja relevantne odluke generalne skupštine, Upravni Savjet ima pravo, uz svoju odluku koju donese većinom od dvije trećine (2/3) glasova svih svojih članova, da poveća akcionarski kapital kompanije djelimično ili potpuno izdavanjem novih akcija. Suma povećanja ne može da predje sumu akcionarskog kapitala koja je uplaćena na dan donošenja relevantne odluke generalne skupštine koja daje Upravnom Savjetu rečeno ovlašćenje o povećanju akcionarskog kapitala.



Navedeno ovlašćenje- moć US može da se obnovi od strane generalne skupštine za vremenski period koji ne prelazi pet godina za svaku obnovu.

Ova Odluka generalne skupštine podređena je formulacijama publikovanja člana 7b Zak. KN2190/1920 kako je na snazi..

3. Povećanje Dioničarskog kapitala : u svakom slučaju Povećanja Dioničarskog kapitala koje ne biva uz prilaganje-doprinos vrsti i uz zadržavanje prava par. 10 člana 13 Zak. KN2190/1920, ustupa se pravo preference –prednosti cjelokupnom novom poglavlju tokom vremena izdavanja dionica, analogno njihovom učešću u postojećem Dioničarskom kapitalu. Ovo pravo preference –prednosti u postojećim dionicama ustupa se i u slučaju izdavanja Razmjenjivog obvezničkog zajma za cjelokupni obveznički zajam uz zadržavanje prava par. 10 člana 13 Zak. KN2190/1920. Ostala pitanja o Povećanju Dioničarskog kapitala regulišu se shodno odredbama Zak. KN2190/1920 kako je na snazi.

6. izdavanje obvezničkog zajma : a) generalna skupština može da odluči, shodno odredbama člana 3a , 29, par. 3 i 31 par 2 Zak. KN 2190/1920, da izda obveznički zajam, kojim se posjednicima mjenica-obveznica daje pravo pretvaranja njihovih obveznica u akcije kompanije. Upravni Savjet takođe, može da odlučuje o izdavanju obvezničkog zajma u Razmjenjivim mjenicama pod pretpostavka par. 1 člana 13 Zak. KN 2190/1920. Na ove odluke generalne skupštine i Upravnog Savjeta primjenjuju se odredbe člana 3a Zak. KN 2190/1920 i Zak. N 3156/2003.

b) generalna skupština može da odluči, shodno odredbama člana 3b , 29, par. 3 i 31 par 2 Zak. KN 2190/1920, da izda obveznički zajam, kojim se posjednicima mjenica-obveznica daje pravo ili primanja , preko –iznad kamate , i određenog procenta na zarade koje preostaju posle dobiti i prema članu 45 Zak. KN2190/1920 prve dividende od onih koji imaju prednost i javnih dioničara ili za dobijanje drugog dodatnog ustupka (* prim.prev.zajma) koji zavisi od visine proizvodnje ili uopšte nivoa djelatnosti kompanije.



c) generalna skupština kompanije može da odluči da izda obveznički zajam i preko navedenih slučajeva a) i b), odredbama kvoruma i većinom glasova kako je predviđeno u članu 29, par. 1, 2 i 31 par 1 Zak. KN 2190/1920.

Takođe, paralelno sa generalnom skupštinom, o izdavanju obvezničkih zajmova par. 1 člana 1. Zak n 3156/2003 može da odluči i Upravni Savjet kompanije, uz zadržavanje obvezničkih zajmova, člana 3a i 3b Zak. KN 2190/1920. Ova nadležnost i Upravnog Savjeta se ne prenosi.

Odlukom generalne skupštine ili Upravnog Savjeta Kompanije, može da se ovlasti Upravni Savjet ili određeni članovi, ili njegov član da definišu posebne uslove zajma, osim njegove visine i vrste.

ČLAN 4

1.idealni dio dioničara.Akcije i prava od njih su idealni prema kompaniji i svaka akcija daje pravo jednog glasa na generalnoj skupštini dioničara kompanije. U slučaju da više od jedne osobe imaju suvlasništvo ili sitnu validnost i plodouživanje samo jedne dionice, više uživaoca prava treba da izaberu jednog svog zajedničkog predstavnika, da izvršava prava koja imaju od ove dionice, inače je Upravni Savjet obavezan da inhibira-zakoči izvršenje ovih prava.

2. Vrsta akcija : akcije kompanije su nominativne, nematerijalne i idealne. Uz modifikaciju ovog člana Statuta o kojoj odlučuje generalna skupština akcionara shodno prostomkvorumu i većini glasova kako je određeno u Zak. KN 2190/1920, nominativne akcije mogu da se pretvore u anonimne i obrnuto.

ČLAN 5

1.konsekvence prava vlasništva dioničarskog Titla- naziva akcija. Pravo vlasništva ili privremenog titla, po pravnom automatizmu potpada pod prihvatanje Statuta kompanije i legalnih odluka njenih organa od strane svakog dioničara.



Dioničara, ili opšti i specijalni njihovi naslednici, i uzajmioci akcija ili posjednici akcija kompanije po nekom pravnom razlogu, kao što su čuvari naslova, žiranti- polagaoci prava na založ, posrednici u garanciji, i ostali uzajmioci, ni u kom slučaju ne mogu da izazovu zaplijenu ili pečačenje kompanijine imovine, ili knjiga kompanije, ili njoj povjerene pokretne imovine, ciljaju ka sređivanju računa i raspodjeli kompanijine imovine ili da se umiješaju u administraciju kompanije sprovodeći prava više nego što se priznaje akcionarima ovim Statutom i važećim zakonodavstvom.

2. Prava akcionara: akcionari imaju pravo vlasništva nad imovinom kompanije u slučaju svođenja računa –likvidacije i učešća u njenoj neto zaradi analogno akcijama koje imaju i vrše ova prava kako određuje zakon, ovaj Statut i zakonske odluke organa kompanije.

3. Obaveze akcionara: akcionari imaju odgovornost do nominativne vrijednosti svojih akcija a ne preko toga.

POGLAVLJE III

Uprava kompanije

ČLAN 6

1. Upravni organi : Kompanijom upravlja Upravni Savjet . Upravni Savjet se sastoji od pet (5) do devet (9) članova. Generalna Skupština može da procijeni za svrsishodno izabere i vanredne-pomoćne članove u svakom pojedinačnom slučaju do broja redovnih članova .

2. Zastupništvo Kompanije : Kompaniju zastupa Upravni Savjet pred trećim licima ili pred bilo kojom Državnom, Sudskom ili drugom vlašću .Upravni Savjet ima pravo, specijalnom svojom odlukom, da povjeri predstavništvo-zastupništvo Kompanije jednom ili više lica nezavisno da li su ili nisu članovi Upravnog Savjeta, shodno onome što je određeno u čl. 12 ovog statuta.

ČLAN 7

1. Izbor Upravnog Savjeta: uz zadržavanje prava par. 3 ovog člana, Upravni Savjet bira Generalna Skupština sa petogodišnjim mandatom koji se produžuje do isteka roka u okviru koga treba da se sakupi odmah sledeća redovna Generalna Skupština. U svakom slučaju, mandat ne može da pređe šest (6) godina.

2. Zamjena savjetnika zbog smrti, otkaza itd. :

a) ako zbog bilo kog razloga se isprazni jedno ili više mjesta savjetnika, ona se popunjavaju od pomoćnih –vanrednih članova ako su izabrani od strane Generalne Skupštine shodno čl. 6 par. 1 ovog statuta, koji se pozivaju po redu njihovog izbora.

b) U slučaju da popunjavanje nedostajućih članova nije izvodljivo ili pomoćni –vanredni članovi nisu izabrani od strane Generalne Skupštine, ili zato što se njihov broj iscrpio, Upravni Savjet može da izabere savjetnike u zamjenu za one koji nedostaju ili da nastavi upravljanje i zastupništvo kompanije sa preostalim članovima i bez zanjene za one koji nedostaju, pod pretpostavkom da njihov broj prelazi polovinu članova, kako je bio prije nadolaska rečenih događaja, međutim u svakom slučaju nije dozvoljeno da članova bude manje od tri.

U slučaju izbora zamjenika, navedeni izbor od strane Upravnog Savjeta biva uz odluku preostalih članova, ako su barem tri (3) i važi za preostatak mandata člana kojeg zamjenjuje. Odluka o izboru podliježe publikovanju članu 78 Zak. KN 2190/1920 kako je na snazi, i objavljuje je Upravni Savjet na odmah narednoj Generalnoj Skupštini koja može da zamijeni izabrane, čak i ako nije napisala relevantnu temu kao tačku dnevnog reda.

c) izbor savjetnika u zamjenu za one koji nedostaju je obavezan kad broj preostalih savjetnika ne prelazi polovinu članova Upravnog Savjeta, kako je bilo prije upražnjenja jednog ili više mjesta savjetnika.



ČLAN 8

Izbor Predsjedavajućeg, zamjenika Predsjedavajućeg, određivanje sekretara: Upravni Savjet bira između svojih članova, sa apsolutnom većinom glasova prisutnih ili zastupljenih članova, Predsjedavajućeg i potpredsjednika - zamjenika Predsjedavajućeg koji zamjenjuje predsjednika kad je odsutan ili spriječen, dok potpredsjednika - zamjenika Predsjedavajućeg, kad je odsutan ili spriječen, zamjenjuje drugi član Upravnog Savjeta, koga je on odredio. Takođe Upravni Savjet, sa apsolutnom većinom glasova prisutnih ili zastupljenih članova, postavlja i svoga sekretara. Koji može i da ne bude član Upravnog Savjeta. Ova starješinstva se izdejtstvuju uvijek na Prvoj sjednici Upravnog Savjeta poslije Generalne Skupštine koja je donijela odluku o djelimičnom ili potpunom obnavljanju članova Upravnog Savjeta.

ČLAN 9

Sjednice Upravnog Savjeta: Upravni Savjet se sastaje u sjedištu Kompanije svaki put kada zakon, statut ili potrebe Kompanije to zahtijevaju.

Upravni Savjet može da se sastane i na razmatranje na daljinu shodno onome što je određeno u čl. 20, par 3 Zak. KN 2190/1920.

Upravni Savjet važeći zasijeda i van svoga sjedišta na drugom mjestu, ili u zemlji ili u inostranstvu, posto se na toj sjednici pojave ili bivaju zastupljeni svi njegovi članovi i niko se ne usprotivi održavanju zasijedanja i donošenju odluka.

ČLAN 10

1. Relevantna pitanja o sazivu, kvorumu, većini glasova i donošenju odluka Upravnog Savjeta regulišu se shodno Zak. KN 2190/1920 kako važi svaki put.

2. Zapisnici Upravnog Savjeta : kopije i izvodi zapisnika izdaje Predsjednik ili dva savjetnika .



ČLAN 11

1. Nadležnost Upravnog Savjeta : Upravni Savjet radeći kolektivno ima upravu i rukovođenje kompanijom. Odlučuje generalno o svakom pitanju koje se tiče kompanije i obavlja svaku radnju, osim onih za koje ili zakonom ili statutom ima nadležnost Generalna Skupština dioničara.

Upravni Savjet ja nadležan za izdavanje obvezničkih zajmova uključujući i izdavanje obvezničkih zajmova sa razmjenljivim mjenicama, pod pretpostavkama par.1 čl 13 Zak. KN 2190/1920, osim onoga što se navodi u čl. 3b zak k.n. 2190, shodno zakonu i ovom statutu.

ČLAN 12

Postavljanje nadležnosti Upravnog Savjeta na Savjetnike ili treća lica:

1. Upravni Savjet može svojom odlukom, da povjeri svoja ovlašćenja rukovođenja i zastupništva kompanijom Predsjedniku Upravnog Savjeta, Generalnom direktoru ili Generalnim Direktorima, njihovim zamjenicima ili drugim članovima Upravnog Savjeta, direktorima i službenicima kompanije ili trećim licima osobno određujući istovremeno ovom odlukom predmete za koje se izdaju ova ovlašćenja kao i njihovo pravo da dalje postavljaju vršenje dužnosti ili dijela dužnosti koje su im povjerene drugim članovima ili trećim licima.

ČLAN 13

Pitanja u vezi sa odgovornošću članova Upravnog Savjeta i njihova nadoknada kao i teme koje se tiču davanja kredita i garancija kompanije, regulišu se shodno odredbama Zak. KN 2190/1920.



POGLAVLJE IV

Generalna Skupština

ČLAN 14

Generalna skupština akcionara je najviši organ kompanije i ima pravo da odlučuje uopšte za svaku stvar koja se tiče kompanije. Njene zakonite odluke obavezuju i akcionare koji su odsutni ili se ne slažu- suprotstavljaju.

2. za pitanja o sazivu, kvorumu, većini glasova i donošenju odluka generalne skupštine, kao i za pravo učešća i glasanja na generalnoj skupštini, primjenjuju se odredbe Zak. KN 2190/1920 kako važi.

ČLAN 15

Predsjedavajući i sekretar Generalne Skupštine : Predsjednik Upravnog Savjeta, a ako je on spriječen, njegov zamjenik, predsjedava privremeno na generalnoj skupštini, birajući jednog ili dva sekretara od dioničara koji su prisutni ili /i od dioničara dok se ne ovjeri tabela onih koji imaju pravo da učestvuju na skupštini i da se odabere redovno predsjedništvo generalne skupštine. Ovo predsjedništvo se sastoji od Predsjednika i jednog ili dva sekretara koji vrše i dužnost brojača glasova. Izbor redovnog Predsjednika generalne skupštine biva tajnim glasanjem, osim ako sama generalna skupština odluči drugačije ili ako zakon određuje drugačije.

ČLAN 16

1. Zapisnici Generalne Skupštine : diskusije i odluke generalne skupštine upisuju se u zapisnike koje potpisuju njen Predsjednik i sekretar.

POGLAVLJE V

Izbornici i prava manjine glasova

ČLAN 17

Odnoseći se na teme sastavljanja i kontrole godišnjih ekonomskih bilanasa, kao i za prava manjine glasova primjenjuju se odredbe Zak. KN 2190/1920 kako važi.



POGLAVLJE VI

Raspolaganje dobicima

ČLAN 18

1. Za upotrebu kompanije : upotreba kompanije počinje 1. januara i prestaje 31 decembra svake godine kada se radi i popis imovine kompanije.
 2. pošto se zadrži redovni depozit kompanije shodno čl.44 Zak. KN 2190/1920 i uplati udio čl.3 Zak. AN 148/1967, preostali dobiti se raspoređuju shodno odluci redovne generalne skupštine.
- Za ostalo, što se tiče pitanja Raspolaganja dobicima , primjenjuju se odredbe Zak. KN 2190/1920 kako važi.

POGLAVLJE VII

Raspuštanje i likvidacija kompanije

ČLAN 19

1. Kompanija se raspušta kad prodje vrijeme njenog vijeka, koji se navodi u čl. 1 par. 5 ovog statuta, osim ako generalna skupština, nužno sazvana barem jednu godinu prije prestanka vijeka kompanije, ne donese odluku o produženju njenog životnog vijeka.
- Za ostala pitanja Raspuštanja i likvidacije kompanije, primjenjuju se odredbe Zak. KN 2190/1920 kako važi.

ČLAN 20

Za stvari koje nisu regulisane ovim Statutom važe odredbe zak Kod. N 2190/1920 kako on važi svaki put.

Kodifikovani Statut kompanije nakon odluke redovne generalne skupštine od 23.06.2010

Predsjednik Upravnog Savjeta


Tekst pečata : TAČAN PREPIS statuta navedene AD kompanije uz br. proz. ... nečitko .. 25/96/B/86/43 koji je upisan u u Registar ADnaše službe , važi od ... nečitko... 6. 2010.
Generalna Skupština , p/o –potpis
Okrugli pečat Republike Grčke, Ministarstvo ekonomske konkurencije & pomorstva ... nečitko korišćenja



APOSTILLE

HAŠKA KONVENCIJA 5 Oktobar 1961

1. Država : Grčka
2. To da je ovaj službeni dokumenat potpisalala – B.M...nečitko
3. u svojstvu službenika
4. i da ima pečat. MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA NARODNA
ŠTAMPARIJA , POTVRĐUJE SE
5. U Atini,
6. dana 16-11-2010
7. od strane : okružna oblast Atike,
8. pod brojem: 19241
9. M.P. Republika Grcka
10. potpis –Diamantopoulos Nikolaos,



STALNI SUDSKI TUMAČ

Vesna Hrvatin

ime i prezime

za grčki jezik,

postavljen rješenjem ministra pravde Crne Gore
broj: 03-116-2/95 od 10.04. '95, potvrđujem da
je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose — €.

U Podgorica, dana 16/12/2000

Pечат

Podpis





Grh Republike Grčke

Okrugli pečat Republike Grčke,
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA,
DECENTRALIZACIJE I ELEKTRONSKE
ADMINISTRACIJE, NARODNA ŠTAMPARIJA

tekst pečata
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA,
DECENTRALIZACIJE I ELEKTRONSKE
ADMINISTRACIJE, NARODNA ŠTAMPARIJA
DIREKCIJA ZA UPRAVU


Pečat o potvrđi istovjetnosti kopije:
vjerna kopija Sl. Lista za Ad i DOO,
br. 9040, str. 8

U Atini, Dana 16-11-2010 .
potpis nadležnog kustosa biblioteke - odjeljeja
fotokopirnice sl. Lista – Galinou Nikolettta.

SLUŽBENI LIST REPUBLIKE GRČKE

TOM ZA ANONIMNE KOMPANIJE I DRUŠTVA OGRANIČENE ODGOVORNOSTI
BROJ LISTA 9040
datum 24 juli 2009

SADRŽAJ	Anonimne kompanije (Anonimna društva)
Anonimne kompanije (Anonimna društva)	Statuti
Statuti	(1)
Objavljuje se upis u registar- katalog Anonimnih kompanija modifikacije statuta Anonimne kompanije pod nazivom „ERGASTIRIAKI VIOIATRIKI IDIOTIKO DIAGNOSTIKO ERGASTIRIO IATRIKI ANONYMI ETAIREIA “ sa skraćenim nazivom „ERGASTIRIAKI VIOIATRIKI A.E.“.....1	Objavljuje se upis u registar- katalog Anonimnih kompanija modifikacije statuta Anonimne kompanije pod nazivom „ERGASTIRIAKI VIOIATRIKI IDIOTIKO DIAGNOSTIKO ERGASTIRIO IATRIKI ANONYMI ETAIREIA “ sa skraćenim nazivom „ERGASTIRIAKI VIOIATRIKI A.E.“
Objave	UPRAVITELJ OKRUGA ISTOČNE ATIKE POTVRĐUJE DA: DANA 3 – 7 -2009 upisan je u Registar Anonimnih društava naše službe zahtjev pod br. 6113/3.7.2009 i zajedno sa njim predana odluka od dana 30.6.2009 odluka generalne skupštine dioničara Anonimne kompanije pod nazivom : „ERGASTIRIAKI VIOIATRIKI IDIOTIKO DIAGNOSTIKO ERGASTIRIO IATRIKI ANONYMI ETAIREIA “ sa skraćenim nazivom „ERGASTIRIAKI VIOIATRIKI A.E.“, sa matičnim brojem registra 62577/04/13/07/36 kojom je odlučeno da se modifikuje čl. 5 njenog statuta.
Objavljuje se upis u registar- katalog Anonimnih kompanija podataka Anonimne kompanije pod nazivom „AUTOHELLAS ANONYMOS TOURISTIKI KAI EMBORIKI ETAIREIA (AUTOHELLAS ANONIMNA TURISTIČKA I TRGOVAČKA KOMPANIJA),.....2	Upis navedenih podataka je shodno odredbama čl. 4 par 2 zak K.N. 2190/1920. Rečena modifikacija glasi , u skraćenim crtama, ovako:
Objavljuje se upis u registar- katalog Anonimnih kompanija podataka Anonimne kompanije pod nazivom „ INTER PROPERTY AGORA-POLISI-DIAXEIRISI-EKMETALEVSI AKINITON ANONYMI ETAIREIA “ sa skraćenim nazivom „ INTER PROPERTY AE“.....3	Član 5.
Objavljuje se upis u registar- katalog Anonimnih kompanija podataka Anonimne kompanije pod nazivom „ MAKAN EMPORIA TROFIMON ANONYMI ETAIREIA “ sa skraćenim nazivom „MAKAN A.E“.....4	1. DIONIČARSKI KAPITAL kompanije danas dostiže sumu od šezdeset hiljada Evra. (60.000.000) i cio je uplativ u gotovom shodno onome kako je navedeno u čl. 35 ovog statuta dijeli se na dvije hiljade akcija na sledeći način : a) hiljadu i dvadeset (1020) povlašćenih dionica sa glasom , nominativne vrijednosti trideset evra (30,00) svaka i b) devetsto osamdeset (980) javnih dionica , nominativne vrijednosti trideset Evra (30.00) svaka.
Objavljuje se upis u registar- katalog Anonimnih kompanija podataka Anonimne kompanije pod nazivom „ INTRAKOM ANONYMI ETAIREIA PAROHIS YPIRESION PLIROFORIKIS&EPIKINONION “ sa skraćenim nazivom „INTRAKOM IT SERVICES“.....5	
Objavljuje se upis u registar- katalog Anonimnih kompanija podataka Anonimne kompanije pod nazivom „ SKYRODEMA-OIKODOMIKA YLIKA - KATASKEVES ANONYMOS ETAIREIA PAROHIS YPIRESION PLIROFORIKIS&EPIKINONION “ sa skraćenim nazivom „EM.TE.KA BETON A.E.“ 6	



Obdukcija redovne generalne skupštine od dana 30-06-2009. godine. Anonimni kapital se povećao za dvjesto hiljada i petsto hiljada Evra (270.000) izdavanjem devet hiljada i petsto (9.000) akcija nominativne vrijednosti trideset Evra (30,00) svaka, na sledeći način:

a) četiri hiljade i petsto devedeset (4590) novih dionica, nominativne vrijednosti trideset evra (30,00) svaka i cijena izdanja trideset evra (30,00) svaka i

b) četiri hiljade i četiristo deset (4.410) novih javnih dionica, nominativne vrijednosti trideset evra (30,00) svaka i cijena izdanja trideset evra (30,00) svaka.

Tako DIONIČARSKI KAPITAL kompanije dostiže sumu od trista trideset hiljada Evra. (330.000.00) i cio je uplativ u jedanaest hiljada (11 000) nominativnih akcija na sledeći način :

a) pet hiljada i šesto deset (5610) povlašćenih nominativnih dionica sa glasom, nominativne vrijednosti trideset evra (30,00) svaka i
b) pet hiljada i tristo devedeset (5390) javnih nominativnih dionica, nominativne vrijednosti trideset Evra (30,00) svaka.
Istoga dana upisan je u registar Anonimnih kompanija i cjelokupan novi tekst modifikovanog statuta.

Pallini, 15 jula 2009

Po nalogu prefekta-upravitelja okruga
Direktorica Ks. Kotropoulou

OBJAVE

(2)

Objavljuje se upis u registar-katalog Anonimnih kompanija podataka Anonimne kompanije pod nazivom „AUTOHELLAS ANONYMOS TOURISTIKI KAI EMBORIKI ETAIREIA (AUTOHELLAS ANONIMNA TURISTIČKA I TRGOVAČKA KOMPANIJA),

ZAMJENIK MINISTRA ZA RAZVOJ

Dana 21-07-2009 upisana je u katalog Anonimnih kompanija koji vodi naša služba od dana 13-07-2009 zapisnik Upravnog Savjeta Anonimne kompanije pod nazivom „AUTOHELLAS ANONYMOS TOURISTIKI KAI EMBORIKI ETAIREIA (AUTOHELLAS ANONIMNA TURISTIČKA I TRGOVAČKA KOMPANIJA), "i sa matičnim brojem registra 851/06/13/86/43 shodno kojem je odlučeno, za bolje funkcionisanje kompanije, da se ovlaste konkretna lica, članovi ili ne Upravnog Savjeta Kompanije, da bi mogli da izvršavaju sledeće radnje :

1. traži se i dovoljan je zajednički potpis dvije od sledećih osoba: Evtihios-a Vasilakis-a, Emmanouela-e Vasilaki, Dimitrios-a Maggioros-a, Antonios-a Moulinitakis-a, Garifalia-e Pelekanou za izvršavanje sledećih izričito navedenih radnji:
a) izdavanje porudžbina- čekova, mjenica strane valute i ostalih naloga o isplati za isplaćivanje obaveza kompanije prema trećim licima sume od tristo hiljada Evra. (300.000), kao i izdavanje i potpisivanje porudžbina- čekova za prenos novca sa žiro račun kojeg ima kompanija u jednoj banci na žiro računa kojeg ima kompanija u drugoj banci do visine sume od dva miliona i petsto hiljada Evra (2.500.000) Evra.

b) davanje ovlašćenja službenicima kompanije ili trećim licima za izvršavanje poslova rukovođenja (t.j. indikativno naplate od osiguravajućih kompanija, povezivanja, prenosi, prekidi usluga sa organizacijama javnog interesa, započinjanje, prekid, prenos funkcija filijala –poslovnica, određivanje odgovornih kancelarija i potposlovnica, učestvovanje na konkursima Službe Građanskog Vazduhoplovstva za iznajmljivanje mjesta i potpisivanje relevantnih dokumenata za predaju mjesta kompaniji ili predstavljanje pred nekom određenom vlašću, službom, organizacijom itd.u ime i za račun kompanije, koja će da važi isključivo i samo za izvršavanje te konkretne rukovodilačke radnje ili predstavljanje koje se izričito navodi u ovlašćenju o kome je riječ.

c) potpisivanje i predaju prijava za porez na prihod FPA, FMY, FMAP itd. i svakog dokumenta za nadležnu Državnu Ekonomsku Službu ili drugu službu ili organizaciju.

d) potpisivanje izjava pod odgovornošću za dodjelu svih dokumenata po cjelokupnom obeštećenju za ukradeni automobil kao i za njegov prenos u skladu sa zakonom na bilo koju drugu osiguravajuću kompaniju sa kojom sarađuje Kompanija, kad se (automobil) nađe.

e) izdavanje i prijem garantnih pisama

f) potpisivanje Ugovora o Zakupu,

g) potpisivanje Ugovora o Saradnji Kompanije sa Hotelima, putničkim agencijama, organizacijama ili drugim pravnim ili fizičkim licima.

h) potpisivanje zahtjeva i svih dokumenata relevantnih za izdavanje Oznake Funkcionisanja postaja-repera, za obnavljanje dozvola, određivanje odgovornih, uvršćivanje u vozni park i ispisivanje iz voznog parka iznajmljenih automobila.

i) izdavanje i prijem garantnih dopisa, sastavljanje ekonomskih ponuda, potvrda i drugih spisa koji se traže za iznajmljivanje prostor za vršenje i korišćenje prava funkcionisanja poslovnica-agencija za iznajmljivanje I.X. automobila na aerodromima te zemlje kao i za potpisivanje ugovora sa službom YPA iz istih naprijed navedenih razoga.


2. Traži se i dovoljan je samo potpis jedne od sledećih osoba: Emmanouela-e Vasilaki, Evtihios-a Vasilakis-a, Dimitrios-a Maggioros-a za izvršavanje sledećih navedenih radnji:

Ugovore, dogovore o zakupu, ugovore o saradnji Kompanije sa kompanijama, hotelima, putničkim agencijama, organizacijama i drugim fizičkim ili pravnim licima

3. Traži se i dovoljan je samo potpis jedne od sledećih osoba: Emmanouela-e Vasilaki, Evtihios-a Vasilakis-a, Garifalia-e Pelekanou za izvršavanje sledećih navedenih radnji:

Za prenos novca sa žiro računa kojeg ima kompanija u jednoj banci na žiro račun kojeg ima kompanija u drugoj banci do visine sume od dva miliona i petsto hiljada Evra (2.500.000) Evra.

4. Traži se i dovoljan je samo potpis jedne od sledećih osoba: Emmanouela-e Vasilaki, Evtihios-a Vasilakis-a, Dimitrios-a Maggioros-a, Antonios-a Moulinitakis-a, Garifalia-e Pelekanou za izvršavanje sledećih navedenih radnji:



potpisivanje na poleđini naloga za uplatu u ime Kompanije na njen račun u svim bankama sa kojima Kompanija posluje ili će poslovati, pod pretpostavkom da potpis navedenih lica se stavlja ispod pečata koji navodi da je potpisivanje radi uplate na račun Kompanije.

b) Za prenos novca sa žiro računa kojeg ima kompanija u bilo kojoj banci na žiro račune zajmodavstva koje ima kompanija u bilo kojoj banci i obmuto

c) potpisivanje ovlašćenja za Carinu za prenos automobila. U inostranstvo sa konkretno određenim vozačem i za određeno vremensko razdoblje.

5. Traži se i dovoljan je zajednički potpis Emmanouela Hrisoulakis-a, direktora prodaje Kompanije i Ioannis-a Miliarakis-a, činovnika Kompanije, za izdavanje i prijem garantnih dopisa, sastavljanje ekonomskih ponuda, potvrda i drugih spisa koji se traže za iznajmljivanje prostor za vršenje i korišćenje prava funkcionisanja poslovnica-agencija za iznajmljivanje I.X. automobila na aerodromima te zemlje, kao i za potpisivanje ugovora sa službom YPA iz istih naprijed navedenih razoga.

6. Traži se i dovoljan je zajednički potpis dvije od sledećih osoba: Emmanouela-e Vasilaki, Evthios-a Vasilakis-a, Dimitrios-a Maggioros-a, Antonios-a Moulitanitakis-a, Garifalia-e Pelekanou, Konstantinos-a Siampanis-a Anastasios-a Ampeliotos-a za izvršavanje radnji u vezi sa:

a) potpisivanjem saobraćajnih dozvola, naloga za isplatu (troškovi prenosa, porezi, dažbine itd) ili bilo kojih drugih spisa uvjerenja o razvrstavanju ili ocarinjenju automobila ili neke druge vlasti za prenos novog ili polovnog automobila, kao i potpisivanje relevantne ugovorne radnje za prenos novog ili polovnog automobila kod uplate cijene ili u gotovom ili kreditno. Takođe, sa potpisivanjem svakog relevantnog formulara kao i izjave uz zadržavanje rezerve čl. N.D. 3629/1956.

b) potpisivanjem uvjerenja o razvrstavanju ili ocarinjenju automobila i naloga za isplatu (troškovi prenosa, porezi, dažbine itd) za razvrstavanje u nadležnu službu ministarstva za Saobraćaj, automobila za račun kompanije.

7. Traži se i dovoljan je samo potpis g-de Emmanouela-e Vasilaki za:

a) potpisivanje uvjerenja o razvrstavanju ili ocarinjenju automobila ili bilo kog drugog spisa vezanog za razvrstavanje automobila u nadležnu službu ministarstva za Saobraćaj.

b) potpisivanje izjava zak. 1599/1986, ovlašćenja i zahtjeva za službu ministarstva za Saobraćaj za izdavanje dozvole za šlepanje automobila kompanije uz ugovor o dugoročnom iznajmljivanju.

c) potpisivanje izjava zak. 1599/1986 za prenos polovnih automobila koje kupuje kompanija.

8. Traži se i dovoljan je samo potpis jedne od sledećih osoba: Emmanouela-e Vasilaki, Garifalia-e Pelekanou, Grigorios-a Mamakos-a, Gaorgios-a Ntoudis-a za:

a) izdavanje ovlašćenja trećim licima u vezi sa primom tablica koje su oduzete sa automobila od strane policijske vlasti zbog prekršaja

Kodeksa o Putničkom Saobraćaju.

b) koji god spis se traži za ponovno izdavanje tablica koje su oduzete sa automobila kompanije zbog gubitka, krađe ili oštećenja jedne ili obeju tablica.

9. Traži se i dovoljan je samo potpis jedne od:

Emmanouela-e Vasilaki i Garifalia-e Pelekanou za:

a) izjave pod odgovornošću za dizanje zadržavanja vlasništva prevedenih automobila, naše kompanije.

b) bilo koji spis koji se traži za definitivni ispis automobila

kompanije zbog potpunog uništenja.

10. Traži se i dovoljan je samo potpis Dimitrios-a Maggioros-a u vezi sa: potpisivanjem ugovora o dugoročnom iznajmljivanju automobila, kao bilo koji drugi spis koji se traži.

11. Traži se i dovoljan je samo potpis Grigorios-a Mamakos-a u vezi sa:

a) potpisivanjem izjava zak. 1599/1986 ovlašćenja i zahtjeva za službu ministarstva za Saobraćaj za izdavanje dozvole za šlepanje automobila kompanije uz ugovor o dugoročnom iznajmljivanju.

b) potpisivanjem izjava zak. 1599/1986 nadležnoj državnoj ekonomskoj službi za kupovanje specijalnog Znaka -Oznake saobraćajnih dažbina automobila kompanije uz ugovor o dugoročnom iznajmljivanju zbog njegovog potpunog uništenja.

c) potpisivanje ovlašćenja za Carinu za prenos automobila. U inostranstvo sa konkretno određenim vozačem i za određeno vremensko razdoblje.

12. Traži se i dovoljan je samo potpis jedne od osoba: Konstantinos-a Siampanis-a, šefa računovodstva kompanije u vezi sa:

Potvrdama o platama i zaostalim porezima slobodnih zanimanja kao npr. Preduzetnika, inžinjera itd., koji posjeduju pravo davanja plate trećim licima (čistaćicama isl.) indikativno navedenim.

13. Traži se i dovoljan je samo potpis Konstantinos-a Siampanis-a, Anna-e Rizopoulou i Ioannis-a Palaiologopoulos-a za: potvrde o davanju posla koje se izdaju za sve službenike kompanije za upotrebu u IKA (Ustanova Državnog Osiguranja) (potvrde o bolesti, uslugama i sl) ili za O.A.E.D. (potvrde o davanju posla) ili za Poresku službu ili za druge osiguravajuće blagajne glavnog ili pomoćnog-pojačanog osiguranja, potvrde o pred-usluzi za račun

Kompanije, potvrde o prijemu -prihvaćanju uopšte u koliko mjeri sigurno potvrđeni podaci proizilaze iz stanja registra-spiska ili arhiva izdavanja plata, potvrde koje potvrđuju odnos o zaposlenju da bi se upotrijebile za Opštinu, Mjesnu zajednicu, svaku nadležnu državnu ustanovu, školu, školsku poresku službu itd.

14. Najzad, traži se i dovoljan je samo potpis Theodoros-a Vasilakis-a u vezi sa: autorizacije kod notara za službenike kompanije ili bilo koja treća lica za bolje izvršenje njihovih dužnosti.

POVJERAVANJE DUŽNOSTI DIREKTORA

Nakon naprijed Upravni Savjet jednoglasno je odlučio sledeće:



određuju se sledeći odgovorni direktori sledećih oblasti:

- 4. Theodoros Kritikos za potposlovnice na Kritu
- 5. Ithalis Karapiperis za potposlovnice sjeverna Grčke
- 6. Sozon Kritikos za potposlovnice na Rodosu

a) odgovorni direktori imaju generalnu odgovornost za upravljanje potposlovnica svoje oblasti, odgovorni su pred nadzornicima radova, ministarstvom rada, nadzorom nad zemljom, policijskim vlastima (Saobraćajnom policijom, turističkom policijom, itd.) pred EOT i uopšte pred svakom vlašću, jer brojanje ima indikativni karakter i uopšte za svaki prestup koji se dogodi u okviru cilja za sticanja koristi preduzeća a u potposlovnici gdje je on nadređeni. Kako slijedi iz naprijed navedenog, direktori potposlovnica su oni koji rade i odlučuju u okviru cilja kompanije ali i odluka Upravnog Savjeta za sva pitanja preduzeća.

b) u djelokrugu dužnosti direktora navode se naročito: primanje na posao personala, kontrola i procjena o doprinosu pri izvršenju posla svakoga od njih, zavođenje disciplinskih kazni ili otkaz i potpisivanje bilo kog spisa u vezi sa sudskom tužbom-prijavom, određivanje radnog vremena službenicima, određivanje o doprinosu pri izvršenju poslova personala, određivanje vremena kada će svaki službenik da uzme godišnji odmor i uopšte određivanje posla personalu, a potpisuju svaki relevantni spis koji se obraća bilo kojoj vlasti.

c) Osim toga direktori potposlovnica priznaju-saopštavaju i zaključuju ugovore sa trećim licem, tj. Sa turističkim biroima, radnjama za popravku automobila, prodavnicama za prodaju rezervnih dijelova za automobile, i uopšte prate spremnost automobila po pitanju njihovog dobrog funkcionisanja, rade sve što je potrebno za dobar izgled i funkcionisanje potposlovnica, u skladu sa ciljem preduzeća, relevantnim odlukama Upravnog Savjeta, cirkularnih pisama-dopisa Uprave, usmenih naloga Uprave, ali i uopšte na osnovu poslovnog morala, običaja koji važi internacionalno.

d) takođe, direktori potpisuju na poledini i uplatu naloga, travellers cheques itd., na račun kompanije, „AUTOHELLAS ATEE“ u banci „ALPHA BANK“, Trapeza Peiraios, Emboriki, Ethniki Trapeza i u bilo kojoj drugoj banci koja sarađuje sa njom, primaju preporučene formule i pisma sa pošte i obavezuju svojim potpisom kompaniju za izdavanje triplikata od ELPA.

e) Kako slijedi iz naprijed navedenog, određuje se da direktori potposlovnica sa određuju dužnosti kroz čin – akt kojeg potpisuje ili samo Predsjednik Upravnog Savjeta Theodoros Vasilakis ili barem dva (2) člana Upravnog Savjeta a što se regularno objavljuje tamo gdje je potrebno da bi tužba bila potpuna i da ima rezultate pred trećim licima a koja će trebati da se obavijeste o navedenim promjenama.

2. Georgios Ntroudis se određuje kao odgovorni za upravljanje

Potposlovnica Grčke, osim Krita, Rodosa i Sjeverne Grčke nadzornicima radova, ministarstvom rada, nadzorom nad zemljom, policijskim vlastima (Saobraćajnom policijom, turističkom policijom, itd.) pred EOT i uopšte pred svakom vlašću, jer brojanje ima indikativni karakter i uopšte za svaki prestup koji se dogodi u okviru cilja za sticanja koristi preduzeća a u potposlovnica koje se navode.

3. za Centralni ured kompanije i potposlovnica za ostali dio Grčke osim Krita, Rodosa i Sjeverne Grčke traži se i dovoljan je samo potpis jednog od Emmanouela-c Vasilaki i Dimitrios-a Maggioros-a za primanje personala, praćenje njihovog radnog doprinosa, zavođenje disciplinskih kazni, tuženje ugovora o radu personala, i potpisivanje bilo kog spisa u vezi sa sudskom tužbom-prijavom za primanje na posao, tužbu – prijavu dokumenta, određivanje radnog vremena personala, određivanje o doprinosu pri izvršenju poslova personala, određivanje vremena kada će svaki službenik da uzme godišnji odmor i uopšte određivanje predmeta posla personalu. U ovom cilju Emmanouela Vasilaki i Dimitrios Maggioros mogu da potpisuju svaki spis, zahtjev-molbu itd. koji se obraća Inspekciji Rada, O.A.E.D.-u, IKA –i (Ustanova Državnog Osiguranja)/i ili bilo kojoj drugoj nadležnoj vlasti ili organizaciji.

4. za radionice kompanije Grigorios Theodosopoulos je odgovoran za primanje personala, praćenje njihovog radnog doprinosa, procjena radnog doprinosa personala, zavođenje disciplinskih kazni, tuženje ugovora o radu potpisivanje bilo kog spisa u vezi sa primanjem na posao, tužbom –prijavom dokumenta, određivanje radnog vremena radnicima u radionicama oblasti Atike, određivanje o doprinosu pri izvršenju poslova personala, određivanje vremena kada će svaki službenik da uzme godišnji odmor i uopšte određivanje predmeta posla personalu radionica. U ovom cilju Grigorios Theodosopoulos može da potpisuje svaki spis, zahtjev-molbu itd. koji se obraća Inspekciji Rada, O.A.E.D.-u, IKA –i (Ustanova Državnog Osiguranja)/i ili bilo kojoj drugoj nadležnoj vlasti ili organizaciji.

Takođe, traži se i dovoljan je samo potpis g-dina Grigorios –a Theodosopoulos-a u vezi sa:

a) zahtjevima –molbama i svim relevantnim spisima koji se predaju u ministarstvo za Saobraćaj za pregled-ovjeru kartica za održavanje.

b) potpisivanje izjava zak. 1599/1986, ovlaštenja i zahtjeva za službu ministarstva za Saobraćaj za izdavanje dozvole za šlepanje automobila kompanije uz ugovor o dugoročnom iznajmljivanju.


LIČNI PODACI NAVEDENIH OSOBA I

1. Evtihios Vasilakis od oca Theodoros -a, stanovnik Kifisija-e, ul. Mouromohali br. 64, posjednik l.k. br. X679379

2. Theodoros Vasilakis od oca Evtihios -a, stanovnik Kefalari-e, ul. Pentelis-Koroni br. 6, posjednik l.k. br. KSI 458197

3. Emmanouela Vasilaki, od oca Georgios -a, stanovnica Kefalari-e, ul. Pentelis-Koroni br. 6, posjednica l.k. br. S 277500

4. Dimitrios Maggioros, od oca Nikolaos -a, stanovnik Agia Paraskevi-e, ul. Troados br. 17, posjednik l.k. br. N 033843.



- Antonios Moulitanitakis od oca Emmanouil-a
stanovnik Halandri-c, ul. Ydras br. 45 posjednik l.k. br.
74043213
- Garyfalia Pelekānou od oca Aggelos -a ,stanovnica
Allymosa, ul. Karyatidon br. 41, posjednik l.k. br. S
106973
- 7.Emmanouil Hrysoulakis, od oca Georgios -a ,stanovnik
Marousi-ja, ul. Papaflessas br. 3564, posjednik l.k. br.
AB 955540
8. Ioannis Miliarakis od oca Emmanouil -a ,stanovnik
Agiōs Artemios, ul. Astyanaktos br. 14, posjednik l.k. br.
Ab 511430
9. Konstantinos Siampanis od oca Fotios -a ,stanovnik
Agiōs Artemios, ul. Androsthēnos br. 53, posjednik l.k.
br. F 093095
- 10 Anastasia Ampeliotou od oca Leonidas -a ,stanovnica
Nea Snimi, ul. Konstantinoupoleos br. 6, posjednica l.k.
br. P 727675
11. Grigorios Mamakos od oca Ioannis-a, stanovnik
Halandri ul. Filikis Etairias br. 32, posjednik l.k. br. T
502635
12. Georgios Ntroudis od oca Mihail -a ,stanovnik
Psychiko, ul. M. Mpotsari br. 57, posjednik l.k. br. N
460514
13. Anna Rizopoulou od oca Dimitrios -a- Georgios-a,
stanovnica Gkyzi Athina, ul. Eptapyrgou br. 32,
posjednica l.k. br. P 459687
- 14 Ioannis Palaiologopoulos od oca Dimitrios -a
stanovnik Athina-c, ul. Skopetca br. 1, posjednik l.k. br.
AE 005375
15. Theodoros Kritikos od oca Konstantinos -a ,
stanovnik Irakleion-a, ul. Kokkino Hani br. bb,
posjednik l.k. br. I 275401
16. Mihail Karapiperis od oca Ioannis -a ,stanovnik
Thessaloniki (Solun), ul. Smyrnis br. 16, posjednik l.k.
br. AB 364690
17. Sozon Kritikos od oca Stavros -a ,stanovnik Rodos-
a, ul. Erythrou Stavrou br. 25, posjednik l.k. br.
AE448570
- 18.Grigorios Theodosopoulos od oca Haralampous-a
stanovnik Nea Kifisija-c, ul. Erynanthous br. 13,
posjednik l.k. br. AI 025178

Athina, 21 jula 2009
Po nalogu zamjenika ministra
Direktor Georgios Sarantis

-----*-----

(3)

Objavljuje se upis u katalog Anonimnih kompanija
podataka Anonimne kompanije pod nazivom „ INTER
PROPERTY AGORA –POLISI-DIAHEIRISI-
EKMETALEVSI AKINITON ANONYMI ETAIREIA “
sa skraćenim nazivom „INTER PROPERTY A.E.“

UPRAVITELJ OKRUGA ISTOČNE ATIKE POTVRĐUJE DA:

DANA 13 – 7 -2009 upisan je u Registar Anonimnih
društava naše službe zapisnik od dana 15.02.2008
Upravnog Savjeta Anonimne kompanije pod nazivom „
INTER PROPERTY AGORA –POLISI-DIAHEIRISI-
EKMETALEVSI AKINITON ANONYMI ETAIREIA “
sa skraćenim nazivom „INTER PROPERTY A.E.“, sa
matičnim brojem registra 64306/04/B/07/195 kojim je
odabran novi član Upravnog Savjeta, Asimina Pina , u
zamjenu za Gerolymatos-a Evstathios-a koji je dao

5

otkaz. Nakon ove zamjene, sastav Upravnog Savjeta čiji
Mandat ističe dana 30-6-2009 je sledeći:

1. Konstantinos Gerolymatos od oca Evstathios-a ,
stanovnik Stamatas Attikis (ul. Piperopoulou 33),
posjednik l.k. br. X 549686/2004, izdata od T.A.
Ag. Stefanou , sa poreskim brojem AFM 069172242
DOY Ag. Stefanou,
Predsjednik Upravnog Savjeta, i Generalni
direktor.
2. Sofia Gerolymatou od oca Evstathios-a ,
stanovnica Stamatas Attikis (ul. Piperopoulou 33),
posjednik l.k. br. AB 593067/2006, izdata od T.A.
Ag. Stefanou , sa poreskim brojem AFM 068323825
DOY Ag. Stefanou,
Potpredsjednik Upravnog Savjeta.
3. Nikoleta , supruga Evstathios-a Gerolymatos –a
stanovnica Stamatas Attikis (ul. Piperopoulou 33),
posjednik l.k. br. AB 593466/2006, izdata od T.A.
Ag. Stefanou , sa poreskim brojem AFM
043711786, DOY Ag. Stefanou,
Član Upravnog Savjeta.
4. Spyridon Gerolymatos od oca Evstathios-a ,
stanovnik Stamatas Attikis (ul. Piperopoulou 33),
posjednik l.k. br. . AB 593498/2006, izdata od T.A.
Ag. Stefanou , sa poreskim brojem AFM078203534
DOY Ag. Stefanou,
Član Upravnog Savjeta.
- 5.Pina Asimina od oca Spyridon -a , stanovnik Athina-c,
ul. Hatzi 23, posjednica l.k. br. P 680211, sa poreskim
brojem AFM069696606 DOY ID Athina
Član Upravnog Savjeta.

PREDSTAVLJANJE - ZASTUPNIŠTVO

Kompaniju predstavlja -zastupa shodno čl. 11 njenog
Statuta, Predsjednik Upravnog Savjeta, i Generalni
direktor, Konstantinos Gerolymatos od oca Evstathios-a ,
a Upravni Savjet povjerava izvršenje -sprovođenje
njegovih prava na kolektiv, a daje mu se i pravo da
samo sa svojim potpisom ispod naziva kompanije,
obavezuje i predstavlja kompaniju u činu rukovođenja i
raspolaganja.

U slučaju da je on odsutan ili spriječen, predstavništvo
se povjerava Potpredsjedniku Upravnog Savjeta, Sofia-i
Gerolymatou od oca Evstathios-a .

Pallini, 13 jula 2009

Po nalogu prefekta-upravitelja okruga
Načelnica odjeljenja Ksenia Kotropoulou

-----*-----

(4)

Objavljuje se upis u registar-katalog Anonimnih
kompanija podataka Anonimne kompanije pod nazivom
„ MAKAN EMPORIA TROFIMON ANONYMI
ETAIREIA “ sa skraćenim nazivom „MAKAN A.E“
UPRAVITELJ OKRUGA ISTOČNE ATIKE
POTVRĐUJE DA:

DANA 20 – 7 -2009 upisan je u Registar Anonimnih
društava naše službe od dana 30.06.2009 zapisnik
Generalne Skupštine , kao i od dana 30.06.2009 zapisnik
Upravnog Savjeta Anonimne kompanije pod nazivom „
MAKAN EMPORIA TROFIMON ANONYMI
ETAIREIA “ sa skraćenim nazivom „MAKAN A.E“.
sa matičnim brojem registra 21624/04/B/90/71(1992)
koja ima sjedište u opštini Koropi (Zinonos 11) iz kojeg
proizilazi da Upravni Savjet koji je izabran na

navedenoj generalnoj skupštini i koji će upravljati kompanijom do 30.06.2013 se formirao u tijelo na sledeći način:

1. Kalousis Evangelos od oca Ioannis -a, Predsjednik, (posjednik l.k. br. X 085110/13.12.2001. , sa poreskim brojem AFM 038255420, na adresi : Parashou 3, 16452 Psihiko)
2. Kampioti Tatiani od oca Ioannis -a, Potpredsjednik i Generalni direktor, (posjednik l.k. br. P 316591/13.12.1989, sa poreskim brojem AFM 031234808, na adresi : Kynthou 21, 14671 N. Erythraia)
3. Temperley Dessislava od oca Spyridon -a , Član, (posjednik l.k. br. P 093182174/18.02.2006, sa poreskim brojem AFM 147138371, na adresi : Levadiou 19a, 14671 Kifisia)
4. Katsaras Dimitrios od oca Stergios -a, Član, (posjednik l.k. br. AB 336544/28.8.2006. , sa poreskim brojem AFM 013371322, na adresi : Perikleous 35, 14565 Dionysos)
5. Karoulani Eleni od oca Georgios -a, Član, (posjednik l.k. br. X 521389/15.5.2003, sa poreskim brojem AFM 043972789, na adresi : Patroklou 4, 16125 Marousi).

PREDSTAVLJANJE - ZASTUPNIŠTVO

A. Kompaniju predstavlja -zastupa po svim pitanjima svojim potpisom po dvoje od sledećih lica:

1. Kalousis Evangelos od oca Ioannis -a, Predsjednik,
2. Kampioti Tatiani od oca Ioannis -a, Potpredsjednik Upravnog Savjeta
3. Katsaras Dimitrios od oca Stergios -a, Član Upravnog Savjeta
4. Temperley Dessislava od oca Spyridon -a , Član Upravnog Savjeta,
5. Ksenakis Stylianos od oca Mixail -a , Generalni direktor Kompanije (posjednik l.k. br. M 951603 , sa poreskim brojem AFM 042296670, na adresi : Vatheos 16, Athina)
6. Zarotiadou Kyriaki od oca Vasileios -a, (posjednik l.k. br. S 504267/30.10.1996, sa poreskim brojem AFM 036224005, na adresi : Skoufa33, 14671 N. Erythraia).
7. Sarakotsianos Ahilleas od oca Georgios -a, (posjednik l.k. br. K 729296/17.2.1979. , sa poreskim brojem AFM 036839344, na adresi : Makedonias 17a, 15341 Ag.Paraskevi)
8. Ksirouhaki -Gourou Elisavet od oca Emmanouil -a, (posjednik l.k. br. P 272491/27.10.1989, sa poreskim brojem AFM 106861262, na adresi : Souliou 26, 15341 Ag.Paraskevi)
9. Papakonstantinou Stavroula od oca Ioannis -a, (posjednik l.k. br. P 095608/17.11.1992, sa poreskim brojem AFM 035879835, na adresi : Makedonomahon 5, 14569 Anoiksi).
10. Arvanitaki Vasiliki od oca Viktor -a, (posjednik l.k. br. X 163725/26.02.2002, sa poreskim brojem AFM 071482884, na adresi : Irodou Attikou 27, 15233 Halandri).

B. Kopije zapisnika sjednica Upravnog Savjeta i generalnih skupština može da ojeri samo svojim potpisom Kampioti Tatiani od oca Ioannis -a, Potpredsjednica Upravnog Savjeta

C. u skladu sa čl. 10 zak n 3139/2003, nadležna za pitanja kvaliteta i pridržavanja odredbi Kodeksa o prehranbenim namirnicama i pićima (nadležni pravnik za tržištu), određuje se Kampioti Tatiani od oca Ioannis -a, Potpredsjednica Upravnog Savjeta, dok za pitanja obezbjeđenja i higijene zaposlenih i pridržavanja radnog i osiguravajućeg zakonodavstva, određuje se

Telemahos Ntantalaris (posjednik l.k. br. AB 063518 , sa poreskim brojem AFM 037286318, na adresi : Saranta Ikkliision 4 , Nea Filadelfia)

Pallini, 20 jula 2009

Po nalogu prefekta-upravitelja okruga
Načelnica odjeljenja Konstantina Tsesmeli

(5)


Objavljuje se upis u registar-katalog Anonimnih kompanija podataka Anonimne kompanije pod „ INTRAKOM ANONYMI ETAIREIA PAROHIS YPIRESION PLIROFORIKIS & EPIKINONION “ sa skraćenim nazivom „INTRAKOM IT SERVICES“

UPRAVITELJ OKRUGA ISTOČNE ATIKE POTVRĐUJE DA:

DANA 13 – 7 -2009 upisan je u Registar Anonimnih društava naše službe od dana 26.06.2009 zapisnik Generalne Skupštine , kao i od dana 26.06.2009 zapisnik Upravnog Savjeta Anonimne kompanije pod nazivom „ INTRAKOM ANONYMI ETAIREIA PAROHIS YPIRESION PLIROFORIKIS&EPIKINONION “ sa skraćenim nazivom „INTRAKOM IT SERVICES“ . sa matičnim brojem registra 29668/04/B/93/7(2006) koja ima sjedište u opštini Paiania (193 –ći kilometar Novog Puta Paianias- Markopoulou) iz kojeg proizilazi da Upravni Savjet koji je izabran na navedenoj generalnoj skupštini i koji će upravljati kompanijom do 26.06.2012 se formirao u tijelo na sledeći način:

1. Sokratis Kokkalis od oca Petros-a i majke Niki, po struci diplomirao elektronsku fiziku, stanovnik Kifisia-e, ul. Diligianni br 102 , posjednik l.k. br. P 695792 /1991 izdate od CB službe Kifisia-e , sa poreskim brojem AFM 004379592. DOY Kifisia, Predsjednik Upravnog Savjeta
 2. Konstantinos Dimitriadis od oca Georgios - a i majke Spyridoula-e po struci mašinski inženjer, stanovnik Kifisia-e, ul. Gounari br 2 , posjednik l.k. br. I 208019 /1974 izdate od CB službe Athina-e , odjeljenje I sa poreskim brojem AFM 009583660, DOY Kifisia, Potpredsjednik Upravnog Savjeta i Generalni direktor
 3. Nikolaos Sokratis Lamproukas od oca Dimitrios-a i majke Sofia-e, po struci mašinski inženjer- arhitekta mehaničar , stanovnik N.Psyhiko, ul. Mpoupoulinas br 39 , posjednik l.k. br. AB 266594 /2006, izdate od CB službe N.Psyhiko , sa poreskim brojem AFM 025668317, DOY N.Psyhiko, Vanredni Generalni direktor i Savjetnik.
 - 4 . Aristotelis Anninos od oca Georgios - a i majke Maria-e, inženjer elektronike - građevinski inženjer, stanovnik N, Smyrnis Attikis, ul. Sofouli br 21 , posjednik l.k. br. AB 572100 izdata od CB Markopoulou, dana 28-09-2006, sa poreskim brojem AFM 044093930. DOY N. Smyrnis, Savjetnik.
 - 5 . Georgios Zahopoulos od oca Konstantinos - a, inženjer elektrotehnike, stanovnik Elalis Attikis, ul. Pamiuos br 7 , posjednik l.k. br. S 247496/1996 izdata od CB 15233 Halandri, sa poreskim brojem AFM 032914965, DOY Halandri, Savjetnik.
- Upravni Savjet kompanije pod nazivom „ INTRAKOM ANONYMI ETAIREIA PAROHIS YPIRESION PLIROFORIKIS&EPIKINONION “ sa skraćenim

nazivom „INTRAKOM IT SERVICES“ odlučuje da nastavlja da važi pravo predstavnništva koje je dato članovima Upravnog Savjeta i činovnicima kompanije. Odluci Upravnog Savjeta od dana 7-7-2008 (Sl. List tom AE (AD) i EPE (DOO) 10510/ 12.9.2008), odluci Upravnog Savjeta kompanije od dana 9-11-2007 (Sl. List tom AE (AD) i EPE (DOO) 13592/ 29.11. 2007), odluci Upravnog Savjeta od dana 7-7-2008 (10:30: (Sl. List tom AE (AD) i EPE (DOO) 10518/ 12.9.2008), odluci Upravnog Savjeta kompanije od dana 14-2-2009 (Sl. List tom AE (AD) i EPE (DOO) 3548/ 19.02.2009).



Pallini, 13 jula 2009

Po nalogu prefekta-upravitelja okruga
Načelnica odjeljenja Ksenia Kotropoulou

(6)

Objavljuje se upis u registar-katalog Anonimnih kompanija podataka Anonimne kompanije pod nazivom „SKYRODEMA-OIKODOMIKA YLIKA - KATASKEVES ANONYMOS ETAIREIA PAROHIS YPIRESION PLIROFORIKIS&EPIKINONION“ sa skraćenim nazivom „EM.TE.KA BETON A.E.“

UPRAVITELJ OKRUGA AHAIA-e POTVRĐUJE DA:

DANA 6 – 7 -2009 upisani su u Registar Anonimnih društava naše službe sledeći podaci Anonimne kompanije pod nazivom „MAKAN EMPORIA TROFIMON ANONYMI ETAIREIA“ sa skraćenim nazivom „MAKAN A.E“, sa matičnim brojem registra 62236/22/13/07/1.

1) spisak ekonomske situacije, izvještaj o rukovođenju Upravnog Savjeta i izvještaj o tim kontrolorima za upotrebu 2008.
2) od dana 30.06.2009 zapisnik Generalne Skupštine akcionara kojim je odlučeno da se odobri s jedne strane izvještaj Upravnog Savjeta a sa druge godišnji ekonomski spisak-registar bez ikakve njihove modifikacije i kao treće određeni su sledeći kontrolori za upotrebu 1.1. – 31.12. 2009:

Redovni:

1. Andreas Papagiotopoulos od oca Spyridon - a i majke Paraskevi, po struci ekonomista, diplomirao na visokoj industrijskoj školi u Pireju (Peiraevs) (A.B.S.P.), rođen 1956 u Sageika, u oblasti Ahaji, stanovnik Patra-e, ul. Koronis br 23, posjednik L.k br. A/A 313796 /2004 izdate od CB službe Patra, računovoda I kategorije sa br. dozvole 4135 i sa br. 10930 37903 dozvole privredne –ekonomske komore.

2. Vasiliki Nasiara supruga Panagiotis-a Tzivginidis-a od oca Georgios - a i majke Zois, diplomirala na Panteiou fakultetu u Atini, rođena 1956 u Anavra-i, u oblasti Larisa, stanovnica Patra-e, ul. Thermopylon br 16, posjednica L.k br. AE 226814/ /2007 izdate od CB službe Patra, računovoda I kategorije sa br. dozvole 9523 i sa br. 1092015504 dozvole privredne – ekonomske komore.

Vanredni:


1. Rapanos Panagiotis od oca Nikolaos - a i majke Sofia-e, po struci ekonomista, diplomirao na univerzitetu u Pireju (Peiraevs), rođen 1956 u Patra-i, stanovnik Patra-e, ul. Georgiou Olympiou br 37 – 41, posjednik L.k br. S 808236 izdate od CB službe Patra,

računovoda I kategorije sa br. dozvole 9523 i sa br. 10000 5 3660 dozvole privredne –ekonomske komore.
2. Vokalis Dimitrios od oca Themistoklis - a i majke Fevronia, po struci ekonomista, diplomirao na A.S.O.E u Atini, rođen 1956 u Vagia-i Thivon, u oblasti Voiotia, stanovnik Patra-e, ul. Riga Ferraiau br 115, posjednica L.k br. N 550885/ /2007 izdate od CB službe Ahaia, računovoda I kategorije sa br. dozvole 8429 i sa br. 10930390364 dozvole privredne – ekonomske komore.

Patra, 6 jula 2009

Po nalogu prefekta-upravitelja okruga
Direktorica E. Antonopoulou

Okrugli pečat Republike Grčke.
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA,
DECENTRALIZACIJE I ELEKTRONSKE
ADMINISTRACIJE, NARODNA ŠTAMPARIJA



ANONIMNE KOMPANIJE I DRUŠTVA OGRANIČENE ODGOVORNOSTI

NARODNA ŠTAMPARIJA
SLUŽBENI LIST REPUBLIKE GRČKE

OBLASNI KANCELARIJE PRODAJE SL.LISTA

THESALONIKI vas.olgas 227 2310423956
PEIRAIAS euripidou 63 210 4135228
PATRA Korinthou 327 2610 638109
IOANNINA Dioikthrio 26510 87215
KOMOTHNH Dhmokratias 25310 22858

LARISA Dioikthrio 2410 597449
KERKYRASamara 13 26610 89122
HRAKLEIO Pediadas 2 2810 300781
MYTILHNH Pl. Konstantinoupolcos 1 22510 46654

PRODAJE SL.LISTA

U štampanom obliku

- * Za SL.LIST od 1-16 strana je 1E, a povećava se za 0,20 E za svakih 8 strana preko toga ili njihov dio
- * za fotokopije SL.LISTA 0,15E po strani

U obliku DVD i CD

Tom	godišnje izdanje	tromjes. izdanje	mjesečno izd.
A	150E	40 E	15 E
B	300E	80 E	30 E
G	50E	- E	- E
YODD	50E	- E	- E
D	110E	30 E	- E

Tom	godišnje izdanje	tromjes. izdanje	mjesečno izd.
A.A.P	110E	30 E	- E
E.B.I	100E	- E	- E
A.E.D.	5 E	- E	- E
DDS	200E	- E	20 E
AE, EPE i GEMH	-E	- E	100 E

* cijena prodaje pojedinačnih Sl. Listova u obliku cd-rom od onih koji su na raspolaganju u brojčanom obliku pa do 100 strana u 5 E povećanih za po 1E na 50 strana.

* cijena prodaje u obliku cd-rom/dvd objava jedne kompanije u listovima AE (AD), EPE (DOO) i GEMH u 5 E godišnje

NARUČIVANJE I SLANJE SL.LISTA, tel. 210 4071010, fax 210 4071010

Internet <http://www.cl.gr>

GODIŠNJE PRETPLATE NA SL.LIST

Tom štampani oblik brojčani oblik

A	225E	190 E
B	320E	225 E
G	65E	gratis
YODD	65E	gratis
D	160E	80 E
A.A.P	160E	80 E
E.B.I.	65E	33E

Tom štampani oblik brojčani oblik

A ED	10E	gratis
AE, EPE i GEMH	2.250 E	645 E
DDS	225E	95E
ASEP	70E	gratis
OPK	-	gratis
A+B+D+A.A.P	-	450 E

* tom ASEP (štampani oblik) će se slati pretplatnicima poštom uz uz dodatnih 70 E, suma koja se odnosi na troškove poštarine.

* za dobijanje pristupa preko interneta u Sl.List prethodnih godina i konkretno u tomove : A,B, D, AAP i EBI i DDS cijena se povećava preko cijene godišnje pretplate 2007 za 40 E godišnje po tomu i za tom AE, EPE & GEMH za 60 E po godini starosti

Uplaćuje se u svim državnim ekon. Službama (DOY) Originalni diptih (spis brprot. 9067/ 28.02.005 2-ga služba Komisije Kontrolnog Kongresa) uz staranje zainteresovanih, treba da bude poslata ili predata na Narodnu Štampariju (Kapodistriou 34, TK 104 32 Atina)

Bilješka: fotokopije diptiha, poštanske narudžbe za isplatu pretplate, se ne prihvataju i vrateće se

- organizacije lok. Samouprave, pravna lica državnog prava, članovi Unije Privatne Dnevne Štampe Atine i provincije, TV i radio stanice, ESHEA, trećestepeni sindikalistički organi i trećestepene profesionalne unije imaju pravo na sniženje 50% na godišnju pretplatu (tekuća godina + starost)
- cijena za TAPET 5% na sumu pretplate (tekuća godina + starost)
- uplaćuje se cjelokupna (KAE 3612) i pretpostavlja se prije štampanja
- Na poštansku pretplatu na tom ASEP nema sniženja.



APOSTILLE

HAŠKA KONVENCIJA 5 Oktobar 1961

1. Država : Grčka
2. To da je ovaj službeni dokumenat potpisalala – Galina Myaletta
3. u svojstvu službenika
4. i da ima pečat MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA NARODNA
ŠTAMPARIJA , POTVRĐUJE SE
5. U Atini,
6. dana 16-11-2010
7. od strane : okružna oblast Atike,
8. pod brojem: 19239
9. M.P. Republika Grčka
10. potpis –Diamantopoulos Nikolaos,
administrativni sektor



STALNI SUBSKRIBENT

Vesna Mrdović

ime i prezime

za grčki jezik,
postavljen rješenjem ministra pravde Crne Gore
broj: 03-110-2/95 od 10.04. '95, potvrđujem da
je ovaj prevod vjeran originalu.


Troškovi prevoda iznose — C.

U Podgorica, dana 16/12/2010

Pečat

Podpis





tekst pečata
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA,
DECENTRALIZACIJE I ELEKTRONSKE
ADMINISTRACIJE, NARODNA ŠTAMPARIJA
DIREKCIJA ZA UPRAVU

Grh Republike Grčke

Okrugli pečat Republike Grčke,
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA,
DECENTRALIZACIJE I ELEKTRONSKE
ADMINISTRACIJE, NARODNA ŠTAMPARIJA

gratis, shodno zak. N 2873/2000,
Sl. list, FEK 285/A/2000)

Pečat o potvrđi istovjetnosti kopije:
vjerna kopija Sl. lista za Ad i DOO,
br. 355/20/6/1962, str. 8

U Atini, Dana 16-11-2010,
potpis nadležnog kustosa biblioteke - odjeljeja
fotokopirnice sl. lista - A.G.Dimitropoulos

SLUŽBENI LIST KRALJEVINE GRČKE

TOM ZA ANONIMNE KOMPANIJE I DRUŠTVA OGRANIČENE ODGOVORNOSTI

U Atini 20 juna 1962.

BROJ LISTA 388

Anonimne kompanije
(Anonimna društva)

Statuti

Broj 31124)1570

O izdavanju dozvole za sastavljanje i odobrenje statuta
Anonimne kompanije pod nazivom „HERTZ ELLAS
ANONYMOS EMBORIKI ETAIREIA (HERTZ
ELLAS ANONIMNA TRGOVAČKA KOMPANIJA),

MINISTAR TRGOVINE

Uzimajući u obzir čl. 37 zakona o trgovini i čl. 4
zakona 2190 „o

Anonimnim kompanijama „kako je modificirano
kod čl. Samo zak. 3759 „o potvrđivanju-sankciji
Rezolucije upravitelja okruga od dana 12-Novembra
1927, o potvrđivanju-sankciji i modifikaciji Rezolucije
upravitelja okruga od dana 14-juna 1926, o modifikaciji,
dopunama i kodifikovanju Zakona: 1023, 2190 itd, „
kao i čl. 2 Rezolucije upravitelja okruga 113)48 i od
dana 4-6- 1962 Saglasnost komisije za Anonimne
kompanije, dajemo dozvolu o formiranju u Atini
Anonimne kompanije pod nazivom „HERTZ ELLAS
ANONYMOS EMBORIKI ETAIREIA (HERTZ
ELLAS ANONIMNA TRGOVAČKA KOMPANIJA) i
odobravamo njen statut, koji je sastavljen aktom br.
9575)1962 kod notara Hristos-a Evangelos-a
Koutsimpos-a.

Ovaj akt je objavljen u Sl. listu za Anonimne
kompanije i kompanije -društva ograničene
odgovornosti (DOO), poslije teksta odobrenog
navedenog statuta.

U Atini, 8 juna 1962

Po nalogu ministra

Generalni sekretar

P. Mayrikis

(br. diptihona AD Atine 28576)02 TA 2439)

Br. 9575

OFORMLJENJE ANONIMNE KOMPANIJE

Drx. 1.000.000

U Atini, danas tridesetog (30) mjeseca maja, god.
hiljadu devetsto šezdeset druge (1962), na dan četvrtak,
u kancelarije kompanije „Amerikan Ekspress Ellas
Taksidia“ koje se nalaze u gradu, ul. Karageorgiou tis
Servias br. 2, gdje sam pozvan i gdje sam došao radi
potpisivanja ovog ovlašćenja, pristupio je
predamnom, notarom u Atini, Hristos-om Evangelos-a
Koutsimpos-om, koji imam sjedište u Atini, u
prisustvu dva punoljetna svjedoka, građana Grka koji su
mi poznati, legislativni gospodin: Nikolaos Haltzas sin
Ioannos-a, bankovni činovnik, stanovnik N. Iraklion-a
(Omirou 18) i Georgios Kalogeropoulos sin Andreas-a,
bankovni činovnik, stanovnik N. Smyrnis (Skopelou
10), pristupili su meni poznati i legislativni gospoda: 1)
Ioannis Lazarimos sin Georgios-a, advokat, stanovnik
Atine. (Vokourestiou 13), čiju sam L.K. pogledao, a
koji radi u ovom pravnom slučaju kao opunomoćenik
kompanije Ntelagouer iz Sjedinjenih Američkih Država
sa sjedištem anonimne kompanije pod nazivom:
HERTZ AMERIKAN EXPRESS INTERNATIONAL
LTD po snazi od dana 17maja 1962 ovlašćenja rečene
kompanije, regularno sastavljenog u Nju Yorku na
engleskom jeziku, sa legalnim prevodom na grčki u
prilogu ovdje. 2) Georgios Georgiadis sin Aristos -a,
advokat, stanovnik Palaiau Falirou, ul. Zami br. 35, čiju
sam L.K. pogledao, a koji radi u ovom pravnom slučaju
kao opunomoćenik g-dina Robert-a A. Smaleu-a,
direktora Preduzeća, stanovnika Nju Yorka, po snazi od
dana 17maja 1962 ovlašćenja, regularno sastavljenog na
engleskom jeziku, i ovjerenog od strane grčkog
konzulata u Nju Yorku, sa legalnim prevodom na grčki
u prilogu ovdje. 3) G-din Dimitrios Papacustratiou sin
Dimitrios-a, Direktor banke,
stanovnik Atine, ul. ul. Karageorgiou tis Servias br. 2, a
koji radi u ovom pravnom slučaju kao opunomoćenik
g-dina L.B. Johnson-a, direktora Preduzeća, stanovnika
Nju Yorka, po snazi od dana 17maja 1962 ovlašćenja,
regularno sastavljenog u Nju Yorku na engleskom
jeziku, čiji original, sa legalnim prevodom na grčki, i
legalno ovjeren, sa nalazi u prilogu ovog ovdje

dokumenta. I 4) G-din Prodromos Efstathiadis sin Ioannis -a. Direktor banke.

Stanovnik Atine, ul. ul. Karageorgiou tis Servias br. 2. a koji radi u ovom pravnom slučaju kao opunomoćenik grčkog SOL M. EDIDIN, advokata, stanovnika Nju Yorka iz Sjedinjenih Američkih Država, po snazi od 17. maja 1962 ovlaštenja, regularno sastavljenog u Nju Yorku na engleskom jeziku, čiji original, sa legalnim prevodom na grčki sa nalazi u prilogu ovog dokumenta. Ova gospoda su i zatražili da se sastavi ovo ovlaštenje, kojim izjavljuje da se formira Anonimna kompanija čiji statut glasi ovako:

POGLAVLJE I

1. SASTAV-NAZIV- sjedište CILJ I VIJEK

Član 1.

Formira se Anonimna Grčka Kompanija pod nazivom: „HERTZ ELLAS ANONYMOS EMBORIKI ETAIREIA (HERTZ ELLAS ANONIMNA TRGOVAČKA KOMPA NIJA)

Član 2.

Sjedište Kompanije određuje se da bude u Atini, gdje će Kompanija rješavati uopšte svaku svoju nesuglasnicu, isključujući svako drugo zakonodavstvo. Odlukom svog Upravnog Savjeta Kompanija može da osniva poslovnice u drugim Gradovima u Grčkoj ili inostranstvu.

Član 3

CILJ: Cilj kompanije je izdavanje -iznajmljivanje automobila, kao i vršenje bilo koje djelatnosti koja je u vezi sa njihovim izdavanjem -iznajmljivanjem.

Član 4

VIJEK: vijek Kompanije određuje se na trideset (30) godina, a počinje od časa objave saglasnosti na ovaj statut po zakonu o odobrenjima odlukom ministra trgovine. Vijek Kompanije može da se produži uz odluke Generalne Skupštine akcionara, a Produženje vijeka o kome se donosi odluka na ovaj način čini modifikaciju ovog člana Statuta.

POGLAVLJE II DIONIČARSKI KAPITAL

Član 5.

I. DIONIČARSKI KAPITAL: DIONIČARSKI KAPITAL kompanije određen je početno na jedan milion (1.000.000) drahmi podijeljeno na hiljadu dionica od kojih je svaka nominativne vrijednosti hiljadu drahmi (1000) svaka. Ovaj DIONIČARSKI KAPITAL treba da je deponovan u potpunosti u gotovom novcu, zajedno sa objavom saglasnosti na ovaj statut po zakonu o odobrenjima odlukom ministra trgovine, shodno tome kako je određeno čl. 44 ovog statuta.

Član 6.

njene dionice će biti anonimne, prenesene na diptihon (knjižicu) i nosiće redni broj. Takođe će nositi i pečat kompanije i potpise dvojice savjetnika koje odredi Upravni Savjet.

Član 7.

U prvih pet (5) godina od formiranja kompanije, Upravni Savjet ima pravo da svojom odlukom koju donosi većinom glasova 2/3 od svih svojih članova, da poveća akcionarski kapital u potpunosti ili djelimično, kroz izdavanje novih akcija do visine zakonom dozvoljenog limita. Pritom, generalna skupština iz kvorum, ima pravo da, uz svoje odluke koje donosi shodno par. 3 čl. 30 ovog statuta, da poveća akcionarski kapital u potpunosti ili djelimično, kroz izdavanje novih

akcija do visine četverostruke sume početno uplaćenog akcionarskog kapitala ili dvostruko od odobrenja relevantne modifikacije. U oba ova slučaja, novi akcionarski kapital će biti plativ cjelokupan shodno odlukama organa koji odlučuje o izdavanju. Prilikom svakog izdavanje novih akcija, akcije će biti na raspolaganju isključivo osnivačima kompanije, analogno akcijama koje svaki od njih posjeduje. A samo ako se to napismeno odrekne, nove akcije će biti na raspolaganju na način kako to odredi Upravni Savjet.

Član 8.

Svaka dionica-akcija- titlos je idealna (ima idealni dio), kompanija priznaje samo lice koje nju posjeduje.

Član 9

Posjednici dionica na nose odgovornost pred pravnim licem kompanije preko nominativne vrijednosti akcije. Svaka akcija daje pravo donosiocu da ima udio u radnim elementima kompanije pa i u zaradi analogno prema skupu izdatih akcija.

Član 10

Nijedan od akcionara nema pravo da izazove zaplijenu ili pečenje imovine kompanije ili da preuzme neku sudsku radnju protiv nje ili da se bilo kako umiješa u njenu upravu, osim pod okolnostima predviđenim ovim statutom. Ovaj statut i odluke Generalne Skupštine obavezuju generalno sve dionice koji se računaju kao da im je boravište sjedište kompanije i podređeni su grčkim zakonima u slučaju neke pravne rasprave sa kompanijom U slučaju da akcionar nije želio da odredi svog pravnog zastupnika –predstavnika u kancelariji sjedišta kompanije, kompanija može da objavi relevantni sudski spis kod sekretara prvostepenog Atinskog suda, koji shodno zakonu se računa kao zastupnik –dubler akcionara.

POGLAVLJE III

Uprava kompanije

Član 11


Kompanijom upravlja Upravni Savjet koji se sastoji od najmanje pet (5) do najviše devet (9) članova koje bira redovna Generalna Skupština akcionara za period od jedne godine. Generalna Skupština određuje broj izabranih savjetnika odabranih tajnim glasanjem. Savjetnici koima je istekao mandat mogu ponovo da budu odabrani. Upravni Savjet na odmah narednoj-prvoj svojoj Generalnoj Skupštini bira među svojim članovima odabranim tajnim glasanjem bira svog Predsjedavajućeg. Prvi Upravni Savjet koga je odredio ovaj statut, može da izabere broj članova do 9 do prve. od objave ovog statuta, redovne Generalne Skupštine.

Član 12

ako zbog smrti, otkaza ili bilo kog drugog razloga se isprazni mjesto savjetnika, Upravni Savjet bira njegovog zamjenika, a ovaj izbor se predaje na potvrdu prvoj Generalnoj Skupštini akcionara. Generalna Skupština ima pravo da u svako vrijeme odlučuje o opozivu nekog savjetnika, i nije nužno da daje obrazloženja za ovakvu svoju odluku. Radnje- činovi Savjetnika odabranih od Upravnog Savjeta su pravovaljane, pa čak i ako. Generalna Skupština akcionara ne bi željela da eventualno ovjeri-potvrdi njihov izbor. U slučaju da broj savjetnika se svede ispod 5. Upravni Savjet, pod uslovom da je sačinjen od barem 3 člana, dužan je da izabere savjetnike do ispunjenja broja od 5 članova.

Član 13

a) Upravnim Savjetom predsjedava njegov Predsjednik-Predsjedavajući, a kad je on otsutan ili spriječen njega



zamjenjuje savjetnik koji je određen odlukom Upravnog Savjeta
Upravni Savjet se sastaje u sjedištu Kompanije redovno jednomput mjesečno, a vanredno onoliko puta koliko to zahtijeva interes Kompanije ili ako dva savjetnika to zatraže napismeno

Član 14

i svoga sekretara, koji može i da ne bude član Upravnog Savjeta.
Ova starješinstva se izdejstvuju uvijek na Prvoj sjednici Upravnog Savjeta poslije Generalne Skupštine koja je donijela odluku o djelimičnom ili potpunom obnavljanju članova Upravnog Savjeta.
Savjetnika, kad je odsutan ili spriječen, može da predstavlja zamjenjuje na sjednicama Upravnog Savjeta, drugi Savjetnik jednostavnim dopisom – njegovim ovlaštenjem koje se obraća Upravnom Savjetu. Svaki od prisutnih Savjetnika može da predstavlja zamjenjuje samo jednog svog kolegu.

Član 15

- a) Upravni Savjet ima kvorum ako su prisutni ili zastupljeni na sjednici polovina od ukupnog broja aktivnih savjetnika, plus jedan. Ali nikad broj lično prisutnih ne može da bude niži od tri.
b) odluke Savjetnika se donose apsolutnom većinom glasova prisutnih ili zastupljenih članova.

Član 16

O sjednicama Upravnog Savjeta čuvaju se zapisnici upisani u specijalnu knjigu zapisnika a koje potpisuju Savjetnici prisutni na sjednici.
Upravni Savjet ima pravo da postavi za svog sekretara lice koje je van njegovih članova. Kopije i izvode zapisnika ovjerava Predsjednik ili dva savjetnika.

Član 17

Upravni Savjet ima najvišu upravu kompanijom i odlučuje o svakom pitanju koje se može podvesti pod prirodu i cilj kompanije. Tako odlučuje o svemu što se tiče rukovođenja imovinom kompanije osim onih za koje ili zakonom ili statutom ima nadležnost Generalna Skupština dioničara, kao i onih pitanja o kojima je odlučila Generalna Skupština.

Član 18

Na prvoj sjednici Upravnog Savjeta i poslije izbora svog Predsjednika, Upravni Savjet određuje uvijek od svojih članova Generalnog direktora i ako to smatra za potrebno, jednog njegovog Savjetnika koji sa njim radi i svakome od njih može da prenese vršenje relevantnom odlukom Upravnog Savjeta određenih prava. Preko ove odluke Upravnog Savjeta određuju se i zamjenici-dubleri Generalnog direktora i njegovog Savjetnika, koji takođe treba da potiču iz njegovih članova.

Član 19

Osim prava čije će izvršavanje Upravni Savjet prenositi s vremena na vrijeme na Generalnog direktora, on ima generalnu upravu poslovima kompanije i odgovoran je za imovinu kompanije, za čiju odbranu može da preduzme i konzervativne mjere. Generalni direktor je sam i isključivo odgovoran za pravovremeno i redovno izvršavanje odluka Upravnog Savjeta.

Član 20

Generalni direktor i u njegovom odsustvu njegov Savjetnik koji sa njim radi i ako su oba odsutni, njihovi zamjenici koje odredi Upravni Savjet, predstavljaju

kompaniju pred sudovima ili pred trećim licima, polažu zakletve koje se diktiraju kompaniji, zahtijevaju ih ili odbijaju od protivničkih strana i izvršavaju svaku vanjsudsku radnju koja traži personalno pojavljivanje protivničke strane.

Član 21

Potpis Generalnog direktora ili njegovog Savjetnika koji sa njim radi, zajedno sa potpisima jednog od lica kojima je Upravni Savjet svojom specijalnom odlukom povjerio pravo sa-potpisivanja (zajedničkog) potpisivanja, zahtijevaju da Kompanija validno preuzme obaveze. Za pitanja tekuće prirode i pod pretpostavkom da ne potpadaju pod obaveze preduzimanja od strane kompanije, Upravni Savjet može da: povjeri pravo potpisa članovima personala kompanije, pod neophodnim uslovom da će se ta pitanja upisati detaljno u odluku o tome Upravnog Savjeta. U svakom slučaju, Upravni Savjet će da objavi svoje odluke koje se tiču prava potpisa kroz svoje cirkulare koji se izdaje hronološkim redom i u kojima će se objaviti primjerci odobrenih potpisa.

Član 22

Članovi Upravnog Savjeta nisu odgovorni pred trećim licima ili akcionarima, a samo su odgovorni pred pravnim licem kompanije kroz valjano i pravovremeno izvršenje njima povjerenih ovlaštenja. Platu članova Upravnog Savjeta
Određuje uvijek redovna generalna skupština akcionara prema redosledu određenom u članu 38 ovog statuta.

POGLAVLJE IV GENERALNA SKUPŠTINA

Član 23


Generalna skupština akcionara je najviši organ kompanije i ima pravo da odlučuje uopšte za svaku stvar koja se tiče kompanije. Njene zakonite odluke koje su donesene na osnovu zakona i ovog statuta, obavezuju sve generalno akcionare.

Član 24

Upravni Savjet saziva generalnu skupštinu akcionara i sastaju se u sjedištu kompanije redovno (redovna generalna skupština) jednom godišnje do kraja juna, a vanredna kad god Upravni Savjet odluči da je potrebno.

Član 25

- a) Pozivnice na redovne i vanredne generalne skupštine objavljuju se u barem jednom dnevnom listu koji se izdaje u Atini i koji se po procjeni Upravnog Savjeta mnogo čita, ili u jednom ekonomskom nedeljniku u okviru od po zak. A.N. 896/1946 barem dvadeset (20) punih dana prije određenog datuma za sjednicu, a o ponovljenom sazivu poslije nužnog odlaganja ili ako nema kvorum barem deset (10) punih dana prije određenog datuma za sjednicu. Ove Pozivnice objavljuju se takođe i u SLUŽBENOM LISTU, u TOMU ZA ANONIMNE KOMPANIJE I DRUŠTVA OGRANIČENE ODGOVORNOSTI barem deset (10) punih dana, a za ponavljanje barem pet (5) punih dana prije određenog datuma za sjednicu.
b) Pozivnice navode barem datum, sat i mjesto gdje će se sastati skupština, kao i dnevni red koji treba da je dat apsolutno jasno, a istaknu se na vidnom mjestu ureda kompanije.



Član 26

Svaki akcionar, posjednik barem jedne dionice, ima pravo da učestvuje u radu generalne skupštine ili lično ili preko zastupnika. Vlasništvo dionica se pokazuje preko depozita barem pet (5) punih dana prije određenog datuma za sjednicu u zemlji pred Blagajnom Kompanije ili pred nekom od anonimnih bankovnih Kompanija u Grčkoj ili ispred Blagajne za Depozit i Zajmove a u inostranstvu kod banki koje će odrediti Upravni Savjet kod svoga poziva. Ove priznanice o takvom depozitu dionica, kao i privatna ili zvanična ovlašćenja zastupljenika- odsutnih dioničara, treba da se predaju u kancelarije Kompanije barem pet (5) punih dana prije sjednice, a svakome depozitoru se predaje priznanica koja navodi procenat dioničarstva, ime njihovog vlasnika, kao i njegovog eventualno predstavnika-zamjenika, poslije broja glasova na koje ima pravo da bi je upotrebio kao ulaznicu na redovnu ili vanrednu skupštinu. Ako se Priznanice i ovlašćenja ne predaju prije naprijed određenog roka od pet (5) dana, ne uzimaju se u obzir, osim ako generalna skupština poslije svog formiranja u tijelo, ne dozvoli to. Posjednik jedne akcije ima pravo jednog glasa, a glasovi se povećavaju za jedan glas po dionici. Spisak onih koji imaju pravo da učestvuju u radu skupštine akcionara, a u kome je potrebno da se napiše koliko dionica i glasova je pod upravom svakog dioničara i njegovog zastupnika, sastavlja pažljivo Upravni Savjet i ističe se na na vidnom mjestu kompanije četrdeset osam (48) sati prije dana određenog za generalnu skupštinu. Isto tako i bilansi poslije izvještaja Upravnog Savjeta i kontrolora treba da se predaju svakom dioničaru na njegov zahtjev, barem deset (10) dana prije redovne skupštine.

Član 27

a) generalna skupština IMA KVORUM i zasjeda validno kadasi prisutni akcionari ili njihovi zastupnici koji predstavljaju barem jednu petinu (1/5) deponovanog dioničarskog kapitala kompanije u slučaju da se nije ispunio ovaj broj, sastaje se ponovljena sjednica u okviru dvadeset (20) dana od dana neodržanog zasijedanja, uz poziv od strane Upravnog Savjeta barem deset (10) dana prije, kako određuje čl. 25 ovog statuta. Ova ponovljena skupština IMA KVORUM i zasjeda validno koliko god dioničarskog kapitala se u njoj predstavlja.

b) izuzetno, u vezi sa odlukama koje se tiču promjene nacionalnosti kompanije ili ciljeva koje ona teži da postigne, povećanje obaveza dioničara preko članom 7 ovog statuta predviđene odredbe, ili smanjenja akcionarskog kapitala, u izdavanju mjeničnog zajma, za promjenu načina raspolaganja dobitima, promjene kompanije u kompaniju drugog tipa, stapanja sa drugom ili produženje vijeka kompanije ili pak njenog raspuštanja, generalna skupština IMA KVORUM i zasjeda validno kada su prisutni akcionari ili njihovi zastupnici koji predstavljaju barem dvije trećine (2/3) deponovanog dioničarskog kapitala kompanije. U slučaju da se nije ispunio ovaj broj, sastaje se ponovljena sjednica u okviru dvadeset (20) dana od dana neodržanog zasijedanja, pozvana od strane Upravnog Savjeta barem deset (10) dana prije, kako određuje čl. 25 ovog statuta, a ima kvorum i zasjeda validno o temama početnog dnevnog reda kada je na njoj predstavljeno barem polovina (1/2) deponovanog dioničarskog kapitala. Ako se nije ispunio ovaj kvorum ponovo sazvana generalna skupština, kako je naprijed navedenim određeno, ima kvorum i zasjeda validno o temama početnog dnevnog reda kada se na njoj

2936

predstavlja barem jedna trećina (1/3) deponovanog dioničarskog kapitala.

Član 28

Predsjednik, a ako je on spriječen, najviši po rang u članova Upravnog Savjeta, predsjedava privremeno na generalnoj skupštini akcionara, a određuje dva sekretara od dioničara koji su prisutni. Čim se ovjeri tabela onih koji imaju pravo da učestvuju u radu skupštine, bira se definitivno redovni Predsjednik sa dva sekretara koji vrše i dužnost brojača glasova. Izbor redovnog Predsjedništva generalne skupštine bivanominativnim pozivom ili po zahtjevu akcionara - tajnim glasanjem, a u oba ova slučaja dužnost brojača glasova vrše dva privremena sekretara.

Član 29

Diskusije i odluke na Generalnoj Skupštini dioničaraograničavaju se samo na teme dnevnog reda koje su obuhvaćene u objavi Upravnog Savjeta.

Član 30

I. generalna skupština akcionara saopštava mišljenje – obrađuje –obnjašnjava sve teme dnevnog reda, a c sama je nadležna da odlučuje o: a) modifikaciji statuta, dotle ovjerenom povećanju ili smanjenju akcionarskog kapitala osim u slučaju iz člana 7 ovog statuta, b) izboru članova Upravnog Savjeta osim u slučaju da izričito nije određeno drugačije u ovom statutu i o izboru kontrolora i o njihovim platama, c) odobrenje godišnjih računa (godišnjih finansijskih stanja-situacija), d) raspolaganju godišnjim zaradama kompanije, e) izdavanju zajma sa mjenicama f) stapanju sa drugom ili produženju vijeka kompanije ili pak njenom raspuštanju, g) odredjivanje likvidatora h) podizanju tužbe protiv članova Upravnog Savjeta zbog prekršaja dužnosti, i) za hipotekiranje i zaplijenu i za bilo koji način terećenje imovinskih elemenata kompanije, a takođe i za prodaju i prenos cjelogupnog ili ozbiljnog dijela imovinskih elemenata kompanije

II. diskusije koje se odvijaju u toku sjednice i odluke koje se donesu na njoj u okviru limita ovog statuta, upisuju se u skraćenom obliku u specijalnu knjigu. Na zahtjev dioničara Predsjednik skupštine je obavezan da upiše u zapisnike tačan siže svoga mišljenja. U zapisnike generalne skupštine upisuje se i spisak prisutnih ili zastupljenih na njoj akcionara. Zapisnike potpisuju njen Predsjednik i dva sekretara, a ako se ne traže njihove ovjerene kopije, njih ovjerava Predsjednik Upravnog Savjeta ili dva Savjetnika.

III. odluke GENERALNE SKUPŠTINE donose se apsolutnom većinom na njoj predstavljenih glasova. Izuzetno odluke iz par b člana 27 ovog statuta, odluke se donose većinom od 3/5 na njoj predstavljenih glasova.

IV. poslije izglasavanja bilansa-(godišnjih finansijskih stanja-situacija), generalna skupština, odlučuje-saopštava specijalnim glasanjem koje se obavlja nominativnim pozivom, o oslobađanju članova Upravnog Savjeta i nadzornika-kontrolora od svake odgovornosti za obeštećenje. Ali, ovo oslobađanje je nevažeće ako bilans-(godišnje finansijsko stanje-situacija) sadrži propuste i lažne podatke sakrivajuću realno činjenično stanje stvari kompanije i kroz njih se Upravni Savjet upravlja u svojim nalogima. Na glasanju o oslobađanje članova Upravnog Savjeta i nadzornika-kontrolora od svake odgovornosti za obeštećenje imaju pravo da prisustvuju članovi Upravnog Savjeta pa i službenici kompanije, ali samo kroz dionice kojima su vlasnici.



POGLAVLJE V
KONTROLORI I PRAVA MANJINE GLASOVA:

Član 31

a) redovna generalna skupština bira svake godine dva kontrolora i dva zamjenika-kontrolora da bi kontrolisali knjige i račune kompanije, određujući istovremeno i njihovu nadoknadu. Kontrolori kontrolišu sve račune i godišnje bilanse i predaju detaljan izvještaj poslije zaključivanja izvršene kontrole na redovnoj generalnoj skupštini. Kontrolori su dužni da prisustvuju na zasjedanjima redovne generalne skupštine dioničara i da daju svaku informaciju u vezi sa o tome izvršenom kontrolom.

b) u okviru pet (5) dana od zasjedanja generalne skupštine koja određuje kontrolore, kompanija je dužna da objavi njihovo naimenovanje, a u slučaju da oni ne odbiju ovo naimenovanje u okviru pet dana, smatra se da su prihvatili sve odgovornosti i obaveze iz prethodnog poglavlja.

Član 32.

Kontrolori imaju pravo preko svoje molbe upućene Predsjedniku Upravnog Savjeta da traže zasjedanje vanredne generalne skupštine. Ovo zasjedanje generalne skupštine saziva obavezno Upravni Savjet u okviru deset (10) dana od dana predaje molbe –zahtjeva njegovom Predsjedniku, a predmet –tema dnevnog reda je sadržan u molbi –zahtjevu.

Član 33.

Na zahtjev dioničara -akcionara koji predstavljaju barem jednu dvadesetinu (1/20) deponovanog dioničarskog kapitala kompanije, Upravni Savjet je obavezan da sazove vanrednu generalnu skupštinu akcionara određujući dan njenog zasjedanja datum koji ne prelazi preko trideset (30) dana od datuma predaje molbe –zahtjeva Predsjedniku Upravnog Savjeta.

b) molba sadrži predmet –temu dnevnog reda.

c) Na zahtjev dioničara -akcionara koji predstavljaju barem jednu dvadesetinu (1/20) deponovanog dioničarskog kapitala kompanije, Predsjednik skupštine je obavezan da odloži samo jedamput odluke generalne skupštine akcionara redovne ili vanredne, određujući dan zasjedanja za donošenje odluka onaj koji je naveden u molbi., a koji pak ne može da pređe trideset (30) dana od datuma njenog odlaganja.

d) Na zahtjev dioničara -akcionara koji predstavljaju barem jednu dvadesetinu (1/20) deponovanog dioničarskog kapitala kompanije, predatog Predsjedniku Upravnog Savjeta najkasnije do 31. decembra svake godine, Upravni Savjet je obavezan da objavi na prvoj posle tog datuma redovnoj generalnoj skupštini akcionara sume koje su u zadnje dvije godine iz bilo kog razloga uplaćene od kompanije članovima Upravnog Savjeta ili direktorima ili drugim njenim službenicima. Isto tako, pod ovim pretpostavkama, Upravni Savjet je obavezan da objavi svaki i iz bilo kog razloga postojeći događaj u kompaniji sa ovim licima.

e) Na zahtjev dioničara -akcionara koji predstavljaju barem jednu desetinu (1/10) deponovanog dioničarskog kapitala kompanije, donošenje odluka o svakoj temi dnevnog reda generalne skupštine akcionara obavlja se nominativnim pozivom.

f) U svim ovim slučajevima iz prethodnih poglavlja a-b, akcionari podnosioci molbe da održavaju –vode predmeta od datuma prijave –prezentacije svoje molbe do dana zasjedanja generalne skupštine, kako se određuje u čl. 26 ovog statuta, prava na akcije koja su im data.

Član 34.

Dioničari -akcionari koji predstavljaju barem jednu dvadesetinu (1/20) deponovanog dioničarskog kapitala kompanije imaju pravo da traže od Predsjednika nadležnog suda sjedišta kompanije, kontrolu kompanije, shodno odredbama čl. 22,23, 24 i dalje Zakona 5076.

Član 35.

Pošto su odlučili o raspuštanju kompanije shodno odredbama ovog statuta, Dioničari -akcionari koji predstavljaju barem jednu dvadesetinu (1/20) deponovanog dioničarskog kapitala kompanije, dok traje sređivanje –zaključivanje računa, da izazovu sazivanje generalne skupštine dioničara. U tom slučaju zahtjev se predaje likvidatorima koji su podređeni nadležnosti Upravnog Savjeta i obavezni da djelaju shodno odredbama poglavlja E, čl. 35 ovog statuta što se tiče sazivanja generalne skupštine.

POGLAVLJE VI

Bilans i raspored dobitaka

Član 36.

Rukovođenje kompanijom počinje 1. januara i prestaje 31. decembra. Prilikom započinjanja poslova kompanije kao i krajem svakog perioda poslovanja, sastavlja se popis imovinskih elemenata kompanije, kao i popis njenih obaveza, a sredinom svakog perioda poslovanja pravi se skraćeni obračun o aktivnim – radnim elementima kompanije kao i popis njenih obaveza. Prilikom određivanja vrijednosti imovine kompanije treba se držati principa da određeni postotak treba da se snizi od početne vrijednosti od svakog imovinskog elementa, a to predstavlja njegovo trošenje, kako je svaki put predviđeno zakonom. Na osnovu popisa i ovih ostalih računa, Upravni Savjet sastavlja po isteku svake godine poslovanja godišnji obračun –bilans kompanije kojeg Predsjednik predaje sa izvještajem Upravnog Savjeta redovnoj generalnoj skupštini dioničara. Godišnji obračun –bilans kompanije sa rečenim izvještajem kao i izvještajem kontrolora, treba da se preda na raspolaganje dioničarima bar deset (10) dana od godišnje redovne generalne skupštine dioničara.

Član 37

Da bi se donijela pravovaljana odluka generalne skupštine o

Odobrenom od Upravnog Savjeta obračunu –bilansu, treba da je isti naročito pregledao –ovjerio:

a) od strane Generalnog direktora ili po nalogu postavljenog Generalnog direktora – Savjetnika, a ako je on odsutan od strane jednog člana Upravnog Savjeta kompanije koga on odredi, b) od onoga koji ima generalnu upravu –rukovođenje kompanijom, c) od rukovodioca računovodstva, Svi oni, ako se ne slože u sastavljanju obračuna –bilansa treba da napismeno izlože svoje primjedbe na skupštini.

Član 38

Neto zarada kompanije poslije oduzimanja od ostvarene bruto zarade svakog troška, svake štete, amortizacija po zakonu i svakog drugog terećenja kompanije, raspoređuje se ovako: a) 5-20 % ukupnih Neto zarada zadržava se za stvaranje redovnog depozitnog –rezervnog kapitala. B) barem 4% od uplaćenog dioničarskog kapitala kompanije je za raspodjelu prvog udjela dioničarima,

c) preostatak se stavlja na raspolaganje odluci generalne skupštine ili na raspodjelu dodatnog udjela dioničarima ili na isplatu plata članovima Upravnog Savjeta ili



svaranje redovnog depozitnog-rezervnog kapitala kompanije ili se prenosi u novi period rukovođenja – poslovanja.

Član 39

Redovni depozit se koristi isključivo za izjednačenje-uravnoteženje prije svake raspodjele udjela, eventualnog dužničkog preostataka obračuna zarada i šteta. Ovo odbijanje od zarade prema njegovom formiranju prestaje da bude obavezno kad on stigne barem na trećinu (1/3) kapitala kompanije.

Član 40.

Raspodjela dionica-dividendi se radi tri (3) dana poslije odobrenja od strane redovne generalne skupštine, godišnjeg generalnog bilansa kompanije, bez plaćanja kamate, dioničarima koji su zaostali da traže isplatu udjela dionica-dividendi. Dionice-dividende koje se ne naplate u okviru pet (5) godina od datuma određenog za isplatu, poništavaju se.

POGLAVLJE VII

Raspuštanje kompanije

Član 41.

a) Kompanija se raspušta čim prodje vrijeme njenog vijeka određenog po čl. 4 ovog statuta. Ali i prije isteka ovog vremena Kompanija se raspušta ako generalna skupština dioničara donese odluku o tome, a ta odluka da je donesena u skladu sa odredbama ovog statuta.
b) u slučaju da je vrijednost aktive kompanije, prilikom sastavljanja godišnjeg bilansa poslije oduzimanja pasive bude niža od polovine uplaćenog kapitala kompanije, Upravni Savjet je obavezan da sazove generalnu skupštinu dioničara da ova odluči raspuštanju ili ne kompanije

Član 42

a) kada se odluči da se Kompanija raspušta, generalna skupština dioničara reguliše način likvidacije – zaključivanja računa pravnog slučaja kompanije. Likvidacija –zaključivanja računa pravnog slučaja kompanije biva preko Likvidatora koje odredi generalna skupština, koja određuje i njihovu platu.
b) Određivanje likvidatora praćeno je de iure (po pravnom automatizmu) prestankom ovlašćenja Upravnog Savjeta i kontrolora.
Nadležnosti Upravnog Savjeta i kontrolora kako se određuju ovim statutom prelaze po pravnom automatizmu na Likvidatore.
c) Likvidatori su obavezni da, čim preuzmu svoje dužnosti, da popišu imovinu kompanije, da objave u štampi i u Sl. Listu i u biltenu za AD i DOO bilans čija kopija se predaje u ministarstvo Trgovine.
Ovu obavezu imaju Likvidatori i kod prestanka likvidacije.

Član 43

Dok traje likvidacija, generalna skupština dioničara zadržava stalno svoja prava, a sastaje se na poziv likvidatora na sjednicu onoliko puta koliko oni odrede da je potrebno. Dnevni red sastavljaju oni likvidatori koji vrše i sve nadležnosti koje ima Upravni Savjet shodno poglavlju IV ovog statuta. Glavni od Likvidatora predsjedava privremeno generalnom skupštinom akcionara do izbora definitivnog Predsjedništva. Generalnoj skupštini akcionara pripada pravo odobrenja ili odbacivanja obračuna likvidacije.

POGLAVLJE VIII PRELAZNE ODREDBE:

Član 44

kapital kompanije kako se određuje u čl. 5. ovog statuta preuzimaju da pokriju i uplaćuju u cijelosti u gotovom ugovorni osnivači kompanije na sledeći način:

1) anonimna kompanija iz Ntelagouera u Sjedinjenim Američkim Državama pod nazivom: HERTZ AMERIKAN EXPRESS INTERNATIONAL regularno zastupljena sa sumom od devetsto četrdeset hiljada (940.000) drahmi.

2) G-din Robert A. Smaleu, direktora Preduzeća, stanovnik Rima, regularno zastupljen sa sumom od dvadeset hiljada (20.000) drahmi

3) g-din SOL M. EDIDIN, regularno zastupljen sa sumom od dvadeset hiljada (20.000) drahmi

4) g-din L.B. Johnson, regularno zastupljen sa sumom od dvadeset hiljada (20.000) drahmi

Član 45

Prvi Upravni Savjet kompanije od objave ovog statuta do desetog dana od zasijedanja redovne generalne skupštine akcionara koja će se sastati u godini 1964 –toj, sastoji od g-de:

1) Robert A. Smaleu, direktor Preduzeća, stanovnik Rima

2) Roland M. Stinklidž

3) Karmina F. Ntevousitis, oboje stanovnici Rima

4) Andreos Laskaris, stanovnik Atine

5) Prodromos Evstathiadis sin Ioannis -a, Direktor banke,

stanovnik Atine,

6) Dimitrios Papaeustratiou sin Dimitrios-a, Direktor banke,

stanovnik Atine,

7) Ioannis Lazarimou, sin Georgios-a, advokat, stanovnik Atine,

Član 46

Prva upotreba kompanije će obuhvatiti period počev od legalnog formiranja kompanije do 31. 12. 1963.


Član 47

Za kontolore Prve upotrebe kompanije s odredjuju:

1) Konstantinos Anastasiadis, privatni činovnik, stanovnik Atine, 2) Georgios Haritos sin Vasileios-a, privatni činovnik, stanovnik Atine (ul. Elefteriou Venizelou br 10).

Vanredni kontrolori: 1) Vasileios Veloudios, privatni činovnik, stanovnik Atine i 2) Nikolaos Maris, sin Dimitrios -a, advokat, stanovnik Atine, (ul. Elefteriou Venizelou br 10). Plata svakom od kontrolora se određuje na hiljadu drahmi.

Najzad ugovorni osnivači daju nalog i ovlašćenje, Georgios-u Georgiadis-u sinu Aristos-a da preda u nadležnu službu saglasno zakonu zahtjev za odobrenje oformljenja ovim statutom formirane anonimne grčke kompanije. Takođe, daje se nalog i ovlašćenje Ioannis-u Lazarimos-u, sinu Georgios-a da po nalogu i u ime osnivača prihvati kroz akt sastavljen predamnom svaku modifikaciju ovog ugovora, do konačnog njegovog prilagođavanja odredbama p izglasanih zakona. Odgovarajuće dažbine za ovaj akt usumi od šesnaest hiljada i petsto drahmi, uplaćene su u državnu blagajnu, a u prilogu je triptih priznanice o uplati pod brojem 35640/31.05.1962 u Blagajni Sudskih ovjera Atine. Ovome se pridodaje pod brojem 8876 od 31.05.1962



predugovor – priznanica Pravne blagajne od pet (5) hiljada drahmi, kao i pod brojem 2320 od 31.05.1962 predugovor – priznanica Blagajne advokatske komore od deset (10) hiljada drahmi. Pošto su se ugovorne stranke to složile i prihvatile, sastavljen ovaj ugovorni dokument kao potvrda njihovog zahtjeva, na šesnaest (16) kucanih strana, za koja su naplaćene dažbine i prava trideset četiri hiljade drahmi i sedamsto dvadeset i devet para (34.729), kojega sam pročitala jasno i glasno svim slušaocima i u znak potvrde potpisujemo ga ja i svi, kako to zakon zahtijeva.

Ugovorne stranke :

Ioannis Lazarimos, Arist. Georgiadis,

Dimitrios Papacustratios, Prodromos Evstathiadis

Svjedoci:


Nik. Haltzas, Georgios Kalogeropoulos

Notar: (T.S.) HR. KOUTSIMPOS

Slijedi logotip TAČAN PREPIS, U Atini, danas.

Notar:-potpis,

Okrugli pečat Republike Grčke, MINISTARSTVO
UNUTRAŠNJIH POSLOVA, NARODNA
ŠTAMPARIJA



Bilten za AD i DOO

DRŽAVNA NARODNE ŠTAMPARIJE OBAVJEŠTAVA DA :

od 1. januara 1960. godišnja pretplata Sl. Lista ili cijena parcijalno prodatih listova i dažbine za objavu u Biltenu za AD i DOO i u Aneksu Sl. Lista, određuju se sledeće:

GODIŠNJE PRETPLATA NA SL.LIST

1. A 400 drahmi

2. B 250

3. G 200

4. D 400

5. Aneks 200

6. Bilten DOO 500

7. tom za Pravna Lica, DD itd 300

8. Bilten za trgovačke i industrijskeposjednike 200

9. za sve listove, tomove i Biltene 2000

Opštine i mjesne zajednice u državi uplaćuju polovinu navedenih pretplata.

Za blagajnu uzajamne pomoći Personala Narodne Štamparije (TAPET) odgovaraju sledeće sume:

A. GODIŠNJE PRETPLATA NA SL.LIST

1. A 200 drahmi

2. B 12,50

3. G 1-

4. D 20-

5. Aneks 10

6. Bilten DOO 25-

7. tom za Pravna Lica, DD itd 150

8. Bilten za trgovačke i industrijskeposjednike 10

9. za sve listove, tomove i Biltene 100

B. CIJENA LISTOVA

Svaki list do 8 str. Košta 2 drh, od 9-te strane, osim specijalnih slučajeva 5 drh.

C. dažbine publikovanja

U AD i DOO:

Publikacije AD:

1. sudskih akata drh 200

2. statuta AD drh 5.000

3. modifikacija statuta AD drh 1.000

4. objava i poziva na generalnu skupštinu kao i obavijesti shodno čl 32 zak. 3221/24

5. objava o raspuštanju AD po zak VD 25/1939 drh 100

6. bilanasa AD drh 2.000

7. skraćenih mjesečnih stanja bankovnih kompanija drh 500

8. odluka o odobrenju tarife osiguravajućih društava drh 300

9. ministarske odluke o davanju dozvola za proširenje poslova osiguravajućih društava, kao i izvještaja o imovinskim elementima drh 2000

10. o davanju ovlašćenja zastupnicima u Grčkoj stranih kompanija drh 1000

11. odlukama o stapanju AD drh 5.000

Objave u štampi DOO:

1. statuta, drh 100

2. modifikacija statuta, drh 200

3. objava i poziva drh 100

4. bilanasa drh 500

5. izvještaja o imovinskom stanju drh 500


Aneks

1. sudskih akata, poziva i drugih objava drh 200

2. dozvola za prodaju, banje, drh 500

Za blagajnu uzajamne pomoći Personala Narodne Štamparije (TAPET) uplativi procenat na dažbine za objavu u Biltenu AD i APE određen je na 400 drh

D. UPLATA PRETPLATE - DAŽBINA ZA PUBLIKOVANJE - I PROCENATA T.A.P.E.T.



APOSTILLE

HAŠKA KONVENCIJA 5. Oktobar 1961

1. Država : Grčka
2. To da je ovaj službeni dokument potpisala – Dimitropoulou Athan
3. u svojstvu službenika
4. i da ima pečat MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA NARODNA
ŠTAMPARIJA , POTVRĐUJE SE
5. U Atini, 6. dana 16-11-2010
7. od strane : okružna oblast Atike, 8. pod brojem: 19239
9. M.P. Republika.Grčka 10. potpis –Diamantopoulos Nikolaos,



СТАНОВИШНИ ТУМАЧ

Vesna Hrvatin

ime i prezime

za grčki jezik,


postavljen ijašenjem ministra pravde Crne Gore
broj: 03-110-2/95 od 10.04.'95, potvrđujem da
je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose 1 €.

U Podgorici, dana 16/12/2010

Pečat

Грцо



OVERENI PREVOD
SA ENGLESKOG JEZIKA

Strana 1: EVROPSKA UNIJA REPUBLIKA GRČKA
(Grb)
PASOŠ

Strana 2:

GRČKA

PASOŠ

Tip

Šifra države koja je izdala pasoš
GRC

Pasoš br.
AB3028605

(Fotografija
vlasnika
pasoša)

1. Prezime
ASIMAKIS
2. Ime
GEORGIOS

[illegible]

Strana 3:

(bar kod)

AB3028605

Strana rezervisana za Organ koji izdaje pasoš
Potpis vlasnika pasosa
(Svojeručni potpis)

Strana 4:	1.	Prezime
	2.	Ime
	3.	Nacionalnost
	4.	Pol
	5.	Datum rođenja
	6.	Mesto rođenja
Strana 5:	7.	Datum izdavanja
	8.	Datum isteka
	9.	Organ nadležan za izdavanje
	10.	Visina
	11.	Potpis vlasnika

Strana 6: Ul. 09.02.2010., Surčin-Beograd Iz. 12.02.2010., Surčin-Beograd:




	Iz. 26.02.2010., Surčin-Beograd	Ul. 15.02.2010., Surčin-Beograd
	Iz. 12.03.2010., Surčin-Beograd	Ul. 01.03.2010., Surčin-Beograd
	Ul. 12.03.2010., Tivat, CG	Ul. 14.03.2010., Surčin-Beograd
Strana 7:	Iz. 07.05.2010., Surčin-Beograd	Iz. 19.03.2010., Surčin-Beograd
	Iz. 11.06.2010., Surčin-Beograd	Ul. 21.03.2010., Surčin-Beograd
	Iz. 18.06.2010., Surčin-Beograd	Ul. 10.05.2010., Surčin-Beograd
	Iz. 02.07.2010., Surčin-Beograd	Ul. 14.06.2010., Surčin-Beograd
		Ul. 21.06.2010., Surčin-Beograd
		Ul. 08.11.2010, Surčin-Beograd

Strana 8: REPUBLIKA SRBIJA
PRIVREMENI BORAVAK

(Hologram)

A020399 Do: 29.09.2010.
Ime i prezime: GEORGIOS ASIMAKIS



Beograd, Republika Srbija)

Strana 9:	Ul. 05.07.2010., Surčin-Beograd	Iz. 09.07.2010., Surčin-Beograd
	Iz. 23.07.2010., Surčin-Beograd	Ul. 12.07.2010., Surčin-Beograd
	Ul. 03.08.2010., Surčin-Beograd	Ul. 26.07.2010., Surčin-Beograd
	Ul. 07.08.2010., Tivat, CG	Ul. 30.08.2010., Surčin-Beograd
		Iz. 30.07.2010., Surčin-Beograd

Strana 10:	Ul. 07.08.2010., Surčin-Beograd	Ul. 23.08.2010., Surčin-Beograd
	Ul. 05.09.2010., Surčin-Beograd	Ul. 30.09.2010., Surčin-Beograd
	Ul. 14.09.2010., Surčin-Beograd	Ul. 11.10.2010., Surčin-Beograd
	Ul. 02.09.2010., Batrovci	Ul. 02.12.2010., Surčin-Beograd
Strana 11:	Ul. 26.10.2010., Surčin-Beograd	Ul. 27.09.2010., Surčin-Beograd
	Ul. 15.11.2010., Surčin-Beograd	Ul. 29.09.2010., Tivat, CG
	Ul. 29.11.2010., Surčin-Beograd	Ul. 02.09.2010., Bajakovo, R. Hrvatska
	Ul. 01.12.2010., Podgorica, CG	

Strana 12: REPUBLIKA SRBIJA
PRIVREMENI BORAVAK

(Hologram)

A043840 Do: 28.05.2011.
Ime i prezime: GEORGIOS ASIMAKIS
Osnov boravka: Čl. 30-30C
Ev. br.: 0603968660232
Broj odobrenja: 8563/10
U: PU Beograd

(Okrugli zvanični pečat
Ministarstva unutrašnjih poslova,
Beograd, Republika Srbija)



Strana 13: (Prazna)
Strana 14: (Prazna)
Strana 15: (Prazna)
Strana 16: (Prazna)
Strana 17: (Prazna)
Strana 18: (Prazna)
Strana 19: (Prazna)
Strana 20: (Prazna)
Strana 21: (Prazna)
Strana 22: (Prazna)
Strana 23: (Prazna)
Strana 24: (Prazna)
Strana 25: (Prazna)
Strana 26: (Prazna)
Strana 27: (Prazna)
Strana 28: (Prazna)
Strana 29: (Prazna)
Strana 30: (Prazna)
Strana 31: 23.12.2007. (Natpis nečitak)
Strana 32: Ovaj pasoš se sastoji od (32) trideset dve strane

Ovaj pasoš ostaje vlasništvo Republike Grčke bez obzira na prava vlasnika. Stoga je vlasnik u obavezi da se o njemu stara i da ga koristi sa najvećom mogućom pažnjom. Od svake osobe koja primeti da je ovaj pasoš izgubljen ili da se zloupotrebljava se zahteva da isti preda grčkim vlastima.

.....(kraj prevoda).....

Ja, dole potpisani sudski prevodilac, postavljen rešenjem Ministarstva pravde Republike Srbije
[REDACTED] je ovaj prevod na srpski jezik u
[REDACTED] jeziku. Moje nameštenje traje

U Beogradu, Decembar 13, 2010
Br. 2775/2010

Maja Popović
Sudski prevodilac za engleski jezik

